

OBRAZAC 1

<p>elektronski potpis projektanta</p> <p>Dušan Džudović</p> <p>Digitally signed by Dušan Džudović Date: 2024.11.27 08:11:16 +01'00'</p>	<p>elektronski potpis revidenta</p> <p>Digitally signed by Aleksandar Laković DN: c=ME, ou=Pravno lice, 2.5.4.97=VATME-02809010, o=Civil Engineer doo, serialNumber=77059, sn=Laković, givenName=Aleksandar, cn=Aleksandar Laković Date: 2024.12.06 08:44:55 +01'00'</p> <p>CIVIL ENGINEER</p>
--	---

INVESTITOR¹

OŠ "Bajo Jojić" i Srednja Mješovita škola Andrijevića/
Opština Andrijevica

OBJEKAT²

Rekonstrukcija- dogradnja objekta fiskulturne sale u
sklopu OŠ "Bajo Jojić" i Srednje Mješovite škole
Andrijevića

LOKACIJA³

Branka Delečića bb, na dijelu katastarskih parcela br.
697 /1, 698, 699/1, Andrijevica

VRSTA TEHNIČKE
DOKUMENTACIJE⁴

GLAVNI PROJEKAT

PROJEKTANT⁵

“URBI PRO” d.o.o. Podgorica

ODGOVORNO LICE⁶

Dušan Džudović, dipl. inž. arh.

GLAVNI INŽENJER⁷

Dušan Džudović, dipl. inž. arh.

¹ Naziv/ime investitora

² Naziv projektovanog objekta


³ Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela

⁴ Idejno rješenje, idejni projekat, glavni projekat odnosno projekat izvedenog objekta projekat (ako je u pitanju
naslovna strana cjelokupne tehničke dokumentacije)

⁵ Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio tehničku dokumentaciju

⁶ Ime odgovornog lica u privrednom društvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika

⁷ Ime i prezime glavnog inženjera

elektronski potpis projektanta	elektronski potpis revidenta
Jovana Perović  Digitally signed by Jovana Perović Date: 2024.11.27 08:10:35 +01'00'	

INVESTITOR ¹	OŠ "Bajo Jojić" i Srednja Mješovita škola Andrijevica/ Opština Andrijevica
OBJEKAT ²	Rekonstrukcija- dogradnja objekta fiskulturne sale u sklopu OŠ "Bajo Jojić" i Srednje Mješovite škole Andrijevica
LOKACIJA ³	Branka Deletića bb, na dijelu katastarskih parcela br. 697 /1, 698, 699/1, Andrijevica
DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ⁴	FOLDER 3-GRAĐEVINSKI PROJEKAT Knjiga 3.3-Hidrotehničke instalacije
PROJEKTANT ⁵	“URBI PRO” d.o.o. Podgorica
ODGOVORNO LICE ⁶ /	Dušan Džudović,dipl.inž.arh.
ODGOVORNI INŽENJER ⁷ /	Dušan Džudović,dipl.inž.arh.
SARADNICI NA PROJEKTU ⁸	

¹ Naziv/ime investitora

² Naziv projektovanog objekta

³ Mjesto građenja, planski dokument, urbanistička parcela, katastarska parcela

⁴ Arhitektonski projekat, građevinski projekat, elektrotehnički projekat odnosno mašinski projekat (ako je u pitanju naslovna strana dijela tehnički dokumentacije)

⁵ Naziv privrednog društva, pravnog lica odnosno preduzetnika koji je izradio dio tehničke dokumentacije

⁶ Ime odgovornog lica u privrednom društvu, pravnom licu odnosno ime i prezime preduzetnika

⁷ Ime i prezime odgovornog inženjera

⁸ Ime i prezime saradnika na izradi dijela tehnički dokumentacije

SPISAK KNJIGA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:

FOLDER 1	OPŠTA DOKUMENTACIJA
KNJIGA 1	OPŠTA DOKUMENTACIJA PROJEKTNII ZADATAK
FOLDER 2	ARHITEKTONSKI PROJEKAT
KNJIGA 2	ARHITEKTONSKI PROJEKAT
KNJIGA 2.1	ARHITEKTONSKI PROJEKAT II DIO
FOLDER 3	GRAĐEVINSKI PROJEKAT
KNJIGA 3.1	KONSTRUKCIJA-PRORAČUN KONSTRUKCIJE SA PLANOVIMA POZICIJA
KNJIGA 3.2	KONSTRUKCIJA-DETALJI ARMIRANJA I RADIONIČKI DETALJI
KNJIGA 3.3	HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
KNJIGA 3.4	SAOBRAĆAJ
FOLDER 4	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKAT
KNJIGA 4.1	ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE
KNJIGA 4.2	AUTOMATIKA BMS I EMP
KNJIGA 4.3	ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE
KNJIGA 4.4	UREĐENJE TERENA -ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE
FOLDER 5	MAŠINSKI PROJEKAT
KNJIGA 5.1	TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
KNJIGA 5.2	SPRINKLER INSTALACIJE
FOLDER 6	OSTALI PROJEKTI I ELABORATI
KNJIGA 6.1	ELABORAT O RUŠENJU
KNJIGA 6.2	PROJEKAT DETALJNIH GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA TERENA ELABORAT O REZULTATIMA DETALJNIH GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA TERENA
KNJIGA 6.3	ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI
KNJIGA 6.4	ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA
KNJIGA 6.5	ELABORAT ZAŠTITE NA RADU
KNJIGA 6.6	SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA
KNJIGA 6.7	PEJZAŽNA ARHITEKTURA

SADRŽAJ POJEDINIH DJELOVA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: FOLDER 3-GRAĐEVINSKI PROJEKAT-HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE

Sadržaj:

1. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

- 1.1. Tehnički opis
- 1.2. Tehnički uslovi za izvođenje radova
- 1.3. Prilog mjera zaštite na radu
- 1.4. Prilog Program kontrole i osiguranja kvaliteta

2. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

- 2.1. Predmjer i predračun
- 2.2. Proračuni

3. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

- | | |
|--|--------|
| 1. Šira situacija | R1:100 |
| 2. Uža situacija | R1:100 |
| 3. Osnova prizemlja-vodovod | R1:50 |
| 4. Osnova prizemlja-fekalna kanalizacija | R1:50 |
| 5. Izometrijska šema | R1:50 |
| 6. Presjek | R1:20 |
| 7. Vodomjerni šaht | R1:20 |
| 8. Priključni šaht | R1:20 |
| 9. Detalj hidrantskog ormarića | R1:20 |
| 10. Detalj bioprečištača | R1:25 |
| 11. Detalj nadzemnog hidranta | R1:25 |
| 12. Tipsko RO | R1:25 |
| 13. Upojni bunar-fekalna kanal. | R1:50 |
| 14. Upojni bunar-atmosferska RB1 | R1:50 |
| 15. Upojni bunar-atmosferska RB2 | R1:50 |
| 16. Upojni bunar-atmosferska RB3 | R1:50 |
| 17. Upojni bunar-atmosferska RB4 | R1:25 |
| 18. Upojnica za oluk | R1:50 |
| 19. Bojler sa recirkulacijom | R1:100 |
| 20. Situacija-zalivanje | R1:20 |
| 21. Detalj plastičnog šahta | R1:50 |
| 22. Detalj baštenskog hidranta | R1:10 |
| 23. Detalj olučnjaka | R1:50 |
| 24. Upojni bunar za fekalnu-plan pozicija | R1:50 |
| 25. Upojni bunar za atmosfersku-plan pozicija RB1 | R1:50 |
| 26. Upojni bunar za atmosfersku-plan pozicija RB2 | R1:50 |
| 27. Upojni bunar za atmosfersku-plan pozicija RB3 | R1:50 |
| 28. Upojni bunar za atmosfersku-plan pozicija RB4 | R1:50 |
| 29. Upojni bunar za fekalnu-plan armiranja | R1:50 |
| 30. Upojni bunar za atmosfersku-plan armiranja RB1 | R1:50 |
| 31. Upojni bunar za atmosfersku-plan armiranja RB2 | R1:50 |
| 32. Upojni bunar za atmosfersku-plan armiranja RB3 | R1:50 |
| 33. Upojni bunar za atmosfersku-plan armiranja RB4 | R1:50 |

1. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

TEHNIČKI OPIS

hidrotehničke instalacije

1 Opšti podaci o vrsti i namjeni objekta

Na osnovu urbanističko tehničkih uslova br. 332-163-2021-0454/1 od 18.10.2021.godine, izdatim od strane Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Opštine Andrijevica, dati su parametri za rekonstrukciju-dogradnju objekta fiskulturne sale u sklopu OŠ "Bajo Jojić" i Srednje mješovite škole Andrijevice.

Lokacija objekta je na dijelu katastarskih parcela br. 697/1, 698, 699/1 KO Andrijevica, i date su smjernice za projektovanje u skladu sa Prostornim urbanističkim planom Opštine Andrijevice.

1.1 UVOD

Zadatak ovog projekta je da na adekvatan način poštujući tehničke propise, projektni zadatak, opredjeljenja iz DUP-a, rješenja urđenja terena, katastar instalacija i tehničke uslove priključenja dobijene od d.o.o. „Vodovod i kanalizacija“ iz Andrijevice, obezbijedi kvalitetno vodosnabdijevanje vodom iz gradskog vodovoda, riješi odvođenje otpadnih voda, te odvođenje atmosferskih voda sa krova, betonskih površina, saobraćajnice i parkinga za potrebe objekta.

Projekat instalacija vodovoda i kanalizacije urađen je na osnovu dispozicije iz glavnog arhitektonsko-građevinskog projekta, propisanim uslovima priključenja na gradske instalacije i stanjem na terenu.

II VODOVOD

TEHNIČKO RJEŠENJE

Za obezbjeđenje vode za sanitarne i protiv požarne potrebe, projektovan je priključak na glavni gradski livenogvozdeni cjevovod, prema datim uslovima JP Vodovod i kanalizacija Andrijevice, koji su sastavni dio ovog projekta i na istom projektovana izrada glavnog priključnog šahta u koji će se smjestiti projektovani fazonski djelovi i armatura. Za izradu vodovodnog priključka na postojeći cjevovod i smještaj fazonskih komada za te potrebe projektovan je AB šaht dimenzija 290x210cm.

Iz priključnog šahta do vodomjernog šahta koji je smješten u katastarskoj parceli doveden je cjevovod od PEVG cijevi DN 110.

SANITARNA VODA

Pritisak na mjestu priključenja je oko 12 bara na osnovu dobijenih podataka iz Vodovoda Andrijevice. Pritisak u gradskoj vodovodnoj mreži zadovoljava potrebe za pritiskom na zadnjem kritičnom točućem mjestu, a isti je i prvisok pa je planirana ugradnja regulatora pritiska DN 100 u vodomjernoj sahti.

Hidraulički proračun vodovodne mreže urađen je prema jedinicama opterećenja svih pripadajućih sanitarnih objekata i njihovoj istovremenoj upotrebi po metodi ing. Briksa. Proračun je urađen tabelarno prikazan za sanitarne potrebe.

Sve priključne mjere su standardne i prilagođene se sanitarnim uređajima.

Predviđeno je da se cijela vodovodna mreža prije puštanja u rad ispita, dezinfikuje i ispere, prema uputstvu opisanom u dijelu: tehnički uslovi izvođenja instalacija

A HIDRAULIČKI PRORAČUN

Hidrauličkim proračunom je izvršena analiza tj. proračun potreba za sanitarnom vodom.

Hidraulički proračun se nalazi u numeričkim prilogima projekta.

Dovod vode od vodomjernog šahta do objekta za unutrašnje protivpožarne potrebe predviđeno je od PEVG cijevi DN 75.

Dovod vode do objekta od vodomjernog šahta predviđen je od PEVG cijevi DN40. Unutrašnji razvod za sanitarne potrebe za mokre čvorove je predviđen je od PPR cijevi prečnika Ø3/4" i Ø1/2" . U svakom mokrom čvoru predviđen je glavni propusni ventil Ø3/4" sa niklovanom kapom. Ispred svakog točućeg mjesta je predviđen propusni ventil sa niklovanom kapom. U projektu je priložen projekat razvoda vodovodne mreže na osnovama i izometrijskom šemom .

Unutrašnja vodovodna mreža će se postaviti djelimično u zidu, u posebnim šlicevima sa potrebnom izolacijom, iznad čega dolaze pločice ili malter, a djelimično u podu.

Za pripremu tople vode i obezbjeđivanje iste za potrebe na točućim mjestima, predviđeno je centralno zagrijavanje vode sa dva bojlera od po 500l, Bojleri su opremljeni i recirkulacionim pumpama, kako je i grafički prikazano u prilogu projekta. U toaletima koji su predviđeni za gledaoce, projektovan je bojler kapaciteta 80l.

Broj i raspored sanitarnih prostorija je predviđen prema dispoziciji koja je data arhitektonskim rešenjem. Svi sanitarni elementi se predviđaju od materijala I klase, nekog od domaćih ili inostranih proizvođača, zavisno od želje Investitora.

Ispitivanje spoljašnje i unutrašnje vodovodne mreže izvršiće se prema pravilnicima za tu vrstu radova. Mreža će se staviti pod pritisak minimum 12 bara i posmatraće se odstupanje, odnosno pad pritiska nakon 24 h. Svako odstupanje veće od 10% znači da mreža nije pravilno montirana. Ispitivanje se vrši prije nego se montiraju sanitarni uređaji. Posle montiranja sanitarnih uređaja izvršiće se ispiranje i zatim dezinfekcija mreže i ponovno ispiranje. Odgovarajuća ustanova ovlaštena za to treba da investitoru da atest o kvalitetu vode koja će se koristiti u objektu nakon svih opisanih postupaka.

Na osnovu proračuna za sanitarnu mrežu dovoljan ulazni pritisak iz gradskog vodovoda .

HIDRANTSKA MREŽA - UNUTRAŠNJA

Unutrašnja hidrantska mreža se sastoji od cijevnog razvoda i hidranata smještenog u hidrantski ormarić. Predviđena je ugradnja četiri unutrašnja protivpožarna zidnog hidranta.

Hidrauličkim proračunom su dobijeni ukupni gubici pritiska za protivpožarnu vodu. Pritisak na mjestu priključka na gradski vodovod, shodno dobijenim uslovima, iznosi 12 bara. Nakon sprovedenog hidrauličkog proračuna može se zaključiti da pritisak i količina vode u gradskoj mreži na mjestu priključka zadovoljava sa pritiskom, te da je za potrebe unutrašnje hidrantske mreže nije potrebna ugradnja uređaja za povišenje pritiska.

Cijela unutrašnja protivpožarna hidrantska mreža je u objektu projektovana kao jedinstvena mreža od pocinkovanih čeličnih cijevi prečnika Ø65 mm i Ø50mm na koje su povezani unutrašnji zidni protivpožarni hidranati Ø50mm, koji su smješteni u standardne hidrantske ormariće dimenzija 500x500x140 mm koji su snabdjeveni hidrantskim priključkom unutrašnjeg prečnika 52 mm, tip C, priključnim ugaonim ventilom prečnika 2" i trevira crevom prečnika 52 mm, dužine 25 m, savijenim u kotur, sa mlaznicom prečnika 12 mm na vrhu i brzo rastavljivom ŠTORC spojkom na priključku.

Proračuni za hidrantsku mrežu su u prilogu odnosno u numeričkoj dokumentaciji ovog projekta.

HIDRANTSKA MREŽA - SPOLJAŠNJA

Za zaštitu objekta od požara projektovana je I spoljna protivpožarna hidrantska mreža Ø 80 mm. Dimenzionisanje mreže izvršeno je u skladu sa pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara.

Samostojeći spoljni hidranti smješteni je na zelenoj površini, kako je prikazano na situaciji u neposrednoj blizini objekta i svi su povezani u vodovodni prsten od PEVG cijevi DN 90.

II KANALIZACIJA ZA OTPADNE VODE :

Ovim Glavnim projektom je projektovana spoljna i unutrašnja sanitarna kanalizaciona mreža koja obezbeđuje prihvatanje sanitarne otpadne vode iz svih planiranih sanitarnih uređaja u objektu i njenu efikasnu evakuaciju. Za prihvatanje fekalnih voda predviđeno je da se voda iz bioprečištača evakuiše u upojnu jamu.

II – 1 SPOLJNA KANALIZACIJA ZA OTPADNE VODE

Novoprojektovana spoljna sanitarna kanalizacija za evakuaciju sanitarnih otpadnih voda je projektovana kao kanalizaciona mreža vođena duž objekta i katastarske parcele do bioprečištača i upajanje u upojnu jamu.

Spoljna sanitarna kanalizacija je projektovana u skladu sa važećim tehničkim propisima i normativima za ovu vrstu instalacija, po trasama koje su usaglašene sa ostalim spoljnim instalacijama.

Dimenzionisanje spoljne sanitarne kanalizacije je izvršeno prema važećim tehničkim propisima, na osnovu merodavnih količina sanitarnih otpadnih voda koje se, preko unutrašnjih sanitarnih razvoda u nju evakuišu.

Hidraulički proračuni su u prilogu u numeričkom dijelu projekta.

Za evakuaciju sračunatog oticaja se usvaja odvodni kanal i priključak prečnika DN 160 mm sa padom dna $i = 1,0\%$, koji za računski proticaj $Q = 2,1 \text{ l/s}$

Na svim horizontalnim i vertikalnim prelomima spoljne sanitarne kanalizacije su predviđeni prefabrikovani AB revizioni silazi Ø1000 sa fazonskim komadima i penjalicama. Montaža LG kanalizacionih poklopaca DN625 mm sa ramom, klase opterećenje D400, prema EU normi EN124, predviđena je u AB ploči debljine $d=20 \text{ cm}$ od betona MB30.

II – 2 UNUTRAŠNJA KANALIZACIJA ZA OTPADNE VODE

Otpadne vode od sanitarnih predmeta iz kupatila su prihvaćene u horizontalne razvode. Sve WC šolje su konzolne i ugrađuju se na metalne podkonstrukcije tipa „Geberit“ ili slično.

Ventiliranje razvoda sanitarne kanalizacije je obezbijeđeno preko ventilacionih vertikalnih odušaka DN100 mm, koje se završavaju ispod krova. Na odušku se postavlja ventilaciona vertikalna i iste su postavljene u šentovima.

Tehnička rešenja su uradjena na bazi sledećih elemenata: Propisanih uslova priključenja od JP

Vodovod i kanalizacija i arhitektonsko-građevinskog projekta pri tom vodeći računa da se ispoštuju propisani uslovi za priključenje i obezbedi dobra funkcionalnost kao i povoljni uslovi za održavanje.

Za DN 160 mm i nagib dna kolektora $I=1.5\%$ brzina tečenja u punom profilu iznosi 0.84 m/s, a protok u punom profilu je 15.0 l/s

USVOJEN JE PREČNIK KOLEKTORA DN 160 mm. Projektovan je bioprečistač za tretman otpadnih voda, nakon čega se prečišćena voda evakuše u upojnu jamu. Postojeća septička jama je nepoznatog kapaciteta, stoga se projektant odlučio na ovo rješenje.

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

Prema izdatim Tehničkim uslovima priključenja, trenutno ne postoji mogućnost priključenja atmosferskih voda na gradsku ili lokalnu mrežu atmosferske kanalizacije.

Odvodnja atmosferskih voda je podijeljena u tri cjeline.

- Za odvođenje atmosferskih voda sa pristupne saobraćajnice i sa površina parkinga, betonskih površina i trotoara. Ove vode se odvođe u Upojnicu 1
- Odvodnja atmosferske vode sa krova objekta odnosno vode iz oluka. Tri četvrtine vode sa krova i atmosferske vode sa otvorenog terena odvođe se u upojnicu 2
- Odvodnja atmosferske vode sa otvorenog sportskog terena. Jedna četvrtina atmosferskih voda sa krova i sa ravnog krova odvođe se u upojnicu 3
- Odvodnja atmosferske vode sa jednog dijela krova, betonskih površina odvođe se u upojnicu 4
- Odvodnja atmosferskih voda sa sportskog terena riješena je linijskim rešetkama, neposredno uz teren i odvođe se u upojnicu 2.

Pad terena je usmjeren ka linijskim rešetkama. Dimenzije kanala usvojene su na sledeći način:

Površina polovine betonskog terena = 213 m²

intenzitet padavina 264 l/s/ha (T=15 min)

povratni period 2 godine

koeficijent oticaja sa asfalta $Y_2 = 0.90$

$$Q = (213 \times 0.90) \times 264 / 10000 = 5,06 \text{ l/s}$$

Usvojen kanal dimenzija $D \times \check{S} \times V = 1000 \times 200 \times 150 \text{ mm}$ protok 16,2l/s, Model kao Gridiron 45510SGL ili ekvivalent.

Za odvođenje atmosferskih voda sa pristupne saobraćajnice i sa površina parkinga, betonskih površina i trotoara, predviđena je ugradnja linijskog kanala za odvodnju od ABS-a sa Toplocinkovanom zaštitnom ivicom i Liveno-Gvozdenom rešetkom Klase D400. Takođe na ulaznoj rampi predviđena je ugradnja iste rešetke, kako se atmosferske vode sa buduće saobraćajnice objekta ne bi izlivala na postojeću ulicu.

Kanal je dimenzija $D \times \check{S} \times V = 1000 \times 200 \times 150 \text{ mm}$ protok 16,2l/s, Model kao Gridiron 45510SGL ili ekvivalent.

Ovako sakupljene vode, koje se skupljaju se u navedenu slivničku linijsku rešetku, a zatim se odvođe u projektovani retenzioni slivnik (SL 1) a potom u separator gdje je predviđeno njihovo prečišćavanje preko separatora ulja i masti i iz istog u novoprojektovanu sledećih karakteristika:

Separator 3/30

Predviđena je ugradnja separatora sa Koalescentnim filterom plovkom i By pass-om protok 3/30l/s.

Model kao ROTOTEC NDOFC1000BPD160. u/I DN160.

Dimenzionisanje odvodnog kanala atmosferske vode:

Površina krova, asfaltne površine i parkinga kod objekta, sa kojeg se atmosferske vode odводе u upojnicu = 350 m²
intenzitet padavina 264 l/s/ha (T=15 min)
povratni period 2 godine
koeficijent oticaja sa krova $Y_1 = 0.95$
koeficijent oticaja sa asfalta $Y_2 = 0.90$

$$Q = (350 \times 0.90) \times 264 / 10000 = 8,31 \text{ l/s}$$

DIMENZIONISANJE SEPARATORA ULJA

Količina vode

-Slivna površina $F=0,35\text{ha}$

-Intezitet padavina $q=264\text{lit/sec}$

-Koeficijenat oticanja $\Psi = 0,90$

$$Q = F \times i \times \Psi / 10000 \text{ (l/s)}$$

$$-Q=0,250 \times 264 \times 0,90=8,31 \text{ l/sec}$$

Ove sakupljene vode sa, skupljaju se u navedene linijske slivnike, a zatim se odводе u projektovani retenzioni slivnik a potom u separator ulja i masti, gdje je predviđeno njihovo prečišćavanje preko separatora. Iz separatora prelivne vode se odводе u projektovani retenzioni rov za prihvrat prelivnih voda. Ove vode se odводе u upojnicu 1 kako je i grafički prikazano.

DIMENZIONISANJE UPOJNOG ROVA – UPOJNICA 1

- Slivna površina (asfalt, beton i parking) $F \text{ (m}^2\text{)} = 350 \text{ m}^2$
- Količina vode $Q= 350\text{m}^2 \times 100,00=35,00\text{m}^3$
- Upojna moć $1\text{m}^2 = 4,5\text{m}^3$
- Potrebna ukupna površina 8m^2

$$\text{Količina kiše } Q = 100\text{l/m}^2/24\text{h}$$

Usvaja se Upojnica od AB sa otvorima u zidu DN 110 spoljnih dimenzija 4,40x1,90x2,0 m. Kako je i grafički prikazano.

Kod proračuna upojne površine računalo se samo sa stranama rova, dok dno rova nije uzeto u obzir, jer se na dno rova natalože sitne čestice čime se upojna moć svodi na minimum.

U prilogu projekta u textualnim i grafičkim priložima nalaze se tehnički list projektovanog separatora kao i ugradnja istog.

Separator je smješten u okviru predmetne urbanističke parcele, na najnižoj koti, i ima preliv u upojni bunar. Detalj separatora i upojnog bunara dat je dijelu grafički prilozi.

Za prihvrat atmosferskih voda **sa krova objekta**, koje se prihvataju preko olučnih vertikalna, i iste

se povezuju i priključuju u olučnjake.

Iz olučnjaka atmosferska voda se odvodi atmosferskim cijevima do upojnice namijenjene za prihvatanje vode iz oluka, a upojnice su smještene u zelenoj površini, kako je to grafički prikazano na situaciji. **Za tri četvrtine** krova i otvoreni sportski teren sve vode se odводе u upojnicu broj 2 kako je i grafički prikazano.

Dimenzionisanje odvodnog kanala atmosferske vode:

Površina krova, i otvoreni sportski teren kod objekta, sa kojeg se atmosferske vode odводе u upojnicu = 1500 m²

intenzitet padavina 264 l/s/ha (T=15 min)

povratni period 2 godine

koeficijent oticaja sa krova $Y_1 = 0.95$

koeficijent oticaja sa asfalta $Y_2 = 0.90$

$$Q = (1500 \times 0.90) \times 264 / 10000 = 35,64 \text{ l/s}$$

DIMENSIONISANJE UPOJNOG ROVA – UPOJNICA 2

- Slivna površina (krov) $F \text{ (m}^2\text{)} = 1500 \text{ m}^2$
- Količina vode $Q = 1500 \text{ m}^2 \times 100,00 = 150,00 \text{ m}^3$
- Upojna moć $1 \text{ m}^2 = 4,5 \text{ m}^3$
- Potrebna ukupna površina 34 m^2

$$\text{Količina kiše } Q = 100 \text{ l/m}^2/24 \text{ h}$$

Usvaja se Upojnica od AB sa otvorima u zidu DN 110 za isticanje vode u okolni teren, dimenzija 7,50 x 2,30 i visine 3m, odnosno korisne površine $(7,20 \times 2,00) \times 2 + (2 \times 2,00) \times 2$ što ukupno iznosi 36m² korisne površine.

Kod proračuna upojne površine računalo se samo sa stranama rova, dok dno rova nije uzeto u obzir, jer se na dno rova natalože sitne čestice čime se upojna moć svodi na minimum.

Za jednu četvrtinu krova i dijela ravnog krova, ove vode se odводе u upojnicu broj 3 kako je i grafički prikazano.

Dimenzionisanje odvodnog kanala atmosferske vode:

Površina krova, asfaltne površine i parkinga kod objekta, sa kojeg se atmosferske vode odводе u upojnicu = 350 m²

intenzitet padavina 264 l/s/ha (T=15 min)

povratni period 2 godine

koeficijent oticaja sa krova $Y_1 = 0.95$

koeficijent oticaja sa asfalta $Y_2 = 0.90$

$$Q = (350 \times 0.90) \times 264 / 10000 = 8,31 \text{ l/s}$$

DIMENSIONISANJE UPOJNOG ROVA – UPOJNICA 3

- Slivna površina $F \text{ (m}^2\text{)} = 900 \text{ m}^2$

- Količina vode $Q = 900\text{m}^2 \times 100,00 = 90,00\text{m}^3$
- Upojna moć $1\text{m}^2 = 4,5\text{m}^3$
- Potrebna ukupna površina 20m^2

Količina kiše $Q = 100\text{l/m}^2/24\text{h}$

Usvaja se Upojnica od AB sa otvorima u zidu DN 110 spoljnih dimenzija $4,0 \times 3,0 \times 3,0\text{m}$ odnosno korisne površine $(3,5 \times 2,5) \times 2 + (2,0 \times 2,00) \times 2$ što ukupno iznosi 36m^2 korisne površine.

Kako je i grafički prikazano.

DIMENSIONISANJE UPOJNOG ROVA – UPOJNICA 4

- Slivna površina $F (\text{m}^2) = 560 \text{ m}^2$
- Količina vode $Q = 560\text{m}^2 \times 100,00 = 56,00\text{m}^3$
- Upojna moć $1\text{m}^2 = 4,5\text{m}^3$
- Potrebna ukupna površina $12,5\text{m}^2$

Količina kiše $Q = 100\text{l/m}^2/24\text{h}$

Usvaja se Upojnica od AB sa otvorima u zidu DN 110 spoljnih dimenzija $4,40 \times 1,90 \times 2,0 \text{ m}$ odnosno korisne površine $(4,0 \times 1,5) \times 2 + (1,90 \times 1,8) \times 2$ što ukupno iznosi $18,84\text{m}^2$ korisne površine.

Kako je i grafički prikazano.

Projektovana atmosferska kanalizacija mora se izvesti u svemu prema važećim propisima, pravilima struke i detaljima ovoga projekta.

Podrazumijeva se da će se izgradnja projektovane atmosferske kanalizacije povjeriti stručnoj organizaciji sa ovlaštenim i za ovu vrstu radova stručnim izvršiocima posla, čime će se obezbijediti neophodan kvalitet i funkcionalnost izvedenih objekata.

Pored navedenog, kao značajne, navedimo osnovne kriterijume koji se moraju poštovati prilikom izvođenja projektovanog vodovoda i kanalizacije:

- Svi projektovani iskopi moraju se obavljati uz projektovanu tačnost sa prekopom ne većim od 3-5 cm.
- Svi dozvoljeni prekopi se popravljaju pijeskom prirodne mješavine uz propisno nabijanje.
- Projektovani cjevovodi se ugrađuju na posteljici od pijeska prirodne mješavine u projektovanom podužnom padu.
- Posteljica je minimalne debljine 10 cm ispod i iznad cijevi, kao i bočno uz cjevovod čitavom širinom rova.
- Ugrađene vodovodne cijevi, uz prethodnu provjeru podužnog pada koja se potvrđuje obostrano od izvođača i odgovornog nadzornog organa, se u prvom sloju zatrpavaju pijeskom prirodne mješavine (posteljica) u minimalnoj debljini od 10 cm i čitavom širinom rova.
- Dalje zatrpavanje ugrađenih cijevi obavlja se materijalom sa pozajmišta u slojevima od 30-50 cm i uz propisno nabijanje.
- Vodovod se izvodi od PEVG vodovodnih cijevi kvaliteta PE100 u svemu prema uputstvima koje daje proizvođač cijevi. Kanalizacija se izvodi od PVC cijevi tjemene

nosivosti ne manje od SN4, u svemu prema uputstvima koje daje proizvođač cijevi. Cijevni materijal mora biti pravilne geometrije sa odgovarajućim atestima kojim se dokazuje kvalitet. Ateste moraju imati i svi fazonski komadi i vodovodne armature koji se ugrađuju u svim objektima na projektovanom cjevovodu.

- Svi izvedeni radovi moraju biti bez skrivenih mana što obostrano i zajednički pismeno potvrđuju izvođač i odgovorni nadzorni organ.

Sistem navodnjavanja

Za navodnjavanje zelenih površina za navedenu UP , projektovano je Lateralima. Laterali su sa ugrađenim kapaljkama profila 15mm, kapaljke su kapaciteta 4l/h, na međusobnom rastojanju od 30-35cm.

Predviđena su i dva baštenska hidranta a sve kako je grafički prikazano. Zalivanje je podijeljeno na zasebne cjeline. Ventili sa neophodnom fazonerijom su smješteni u plastičnim šahtovima koji su za to i predviđeni.

U Podgorici,

Sastavila:

1.2. Tehnički uslovi za izvođenje radova

TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE SPOLJAŠNIH INSTALACIJA

U nastavku se daju Opšti tehnički uslovi za izvođenje radova iz oblasti hidrotehnike – spoljne instalacije kanalizacije. Prilikom izvođenja radova Izvođač je dužan da se pridržava standarda DIN EN 1610, prEN1610 kao i ostalih relevantnih standarda iz oblasti hidrotehnike. U slučaju bilo kakvih nejasnoća i neusaglašenosti prilikom tumačenja standarda, konsultovati nadzornog inženjera.

1. GEODETSKI RADOVI

Investitor je dužan da:

- prije početka građenja objekta obezbjedi obilježavanje lokacije, regulacionih, nivelacionih i građevinskih linija

Izvođač je dužan da:

- prije početka radova obidje teren i zahvat radova i da skrene pažnju na okolnosti i prilike koje nijesu obuhvaćene glavnim projektom odnosno predmjerom
- sačuva i održava sve tačke i repere primljene od investitora;
- postavi, čuva i održava (ako su izvan iskopa) sve ostale geodetske oznake date/iskolčene od strane geometra, a koje su potrebne za izvođenje objekta;
- snimi nulto stanje svih (budućih) profila za obračun količina;
- uz kontrolu Nadzornog organa izvrši sve što je predviđeno u glavnom projektu, odnosno obilježi pojedinačne konstrukcije, ako to nije investitorova obaveza;
- za slučaj oštećenja ili uništenja bilo kakve geodetske oznake, izvrši o svom trošku i u najkraćem mogućem roku obnavljanje i osiguranje iste;
- da nabavi odgovarajuće precizne instrumente i dovede osoblje za rad sa njima za sve radove iz Glavnog projekta.

2. ZEMLJANI RADOVI

2.1 OPŠTE ODREDBE

Zemljani radovi će se izvoditi prema konturi temelja u planovima oplata datim u Glavnom projektu, odnosno prema definisanim sirinama rova. U toku izvođenja radova, Nadzorni organ i Naručilac uz saglasnost Projektanta, a prema okolnostima, mogu mijenjati granice iskopa kao i nagibe useka i nasipa. Sve izmjene i odstupanja od Glavnog projekta moraju se unijeti u građevinsku knjigu jer se obracun kolicina vrši prema stvarno izvedenim radovima.

2.2 ČIŠĆENJE TERENA

Prije početka zemljanih radova izvršiće se čišćenje terena – sječa drveća, uklanjanje žbunja, grmlja i ostalog rastinja, i sl. Koštanje čišćenja terena obuhvaćeno je jediničnim cijenama za zemljane radove.

Postavljanje profila od letava za izvršenje zemljanih radova vrši Izvođač.

Ukonjeni građevinski materijal biće deponovan na mjesta koja odredi Nadzorni organ u saglasnosti sa Naručiocem. Jediničnom cijenom iz Predmjera obuhvaćene su i sve moguće deponijske takse.

2.4 SKIDANJE HUMUSA

Sa površine terena ispod svih nasipa, kao i površina svih iskopa koji će se koristiti za izradu nasipa, treba ukloniti humusni sloj. Skidanje se vrši do dubine predviđene projektom, odnosno dubine koju odrede Nadzorni organ i Naručilac. Skinuti materijal odlaže se na deponije koje odrede Nadzorni organ i Naručilac. Pri tome treba deponovati posebno materijal pogodan za humiziranje, na način koji će kasnije olakšati upotrebu ovog materijala.

Plaćanje za skidanje humusa i svih radova koji su sa tim u vezi, biće vršeno po jediničnim cijenama ponuđenim u predračunu, u koje je uključen i transport na određene deponije. Ukoliko se radovi izvode na lokaciji postojećih ili planiranih saobraćajnica ova pozicija se ne uključuje u Predmjer i predračun.

2.5 ISKOPI

Iskopani materijal se mjeri i klasifikuje u iskopu, i to do granica prikazanih na crtežima ili određenim od strane Naručioca i Nadzornog organa.

Način iskopa bira Izvođač, vodeći računa o terenskim uslovima, raspoloživoj mehanizaciji, siurnosti radova i drugim okolnostima.

Sve iskope izvršene izvan linije profila i temeljnih jama objekata, odnosno prekope nastale krivicom Izvođača radova, Izvođač je dužan dovesti u projektovano stanje nasipanjem odgovarajućeg materijala i njegovim zbijanjem. Odstupanje od ovoga može biti samo po dozvoli Naručioca i Nadzornog organa. U slučaju potrebe izvođenja dodatnih radova na iskopu kao i viška iskopa zbog nepredviđenih okolnosti, plaćanje vrši Investitor ali tek po sprovođenju procedure odobravanja viška/dodatnih radova od strane Naručioca. Višak/dodatni iskop treba detaljno snimiti i konstatovati u građevinskom dnevniku.

Ako u temeljnu jamu, kanal i rovove dolazi voda bilo kojeg porijekla, onda se ona mora odstaniti i spriječiti njeno doticanje. Površinskoj vodi se ne smije dozvoliti slivanje u temeljne jame ili rovove. Jediničnom cijenom iskopa obuhvaćene su i sve potrebne mjere za održavanje rova tj. temeljne jame u suvom stanju. Obračun plaćanja ove pozicije vrši se po m³ u uraslom stanju.

Materijal iz iskopa će se deponovati samo na ona mjesta koja odrede Naručilac i Nadzorni organ, uz saglasnost Investitora. Materijal iz iskopa koji zadovoljava propisane uslove kvaliteta, koristiće se za sva nasipanja.

2.6 DEPONIJE

Pogodan materijal dobijen iz iskopa upotrebiće se za izgradnju nasipa ili za zasipanje oko objekta ili rova. Višak ovog materijala, kao i materijal koji nije pogodan za izgradnju nasipa biće deponovan. Deponovanje materijala iz iskopa vršiće se na površinama gdje to odobrene od strane Naručioca i Nadzornog organa.

Deponovanje materijala mora se vršiti na takav način da deponije budu uvijek ocjedne i isplanirane. Kosine deponija, kao i same deponije, moraju biti stabilne. Deponovanje materijala ne smije da dovede do klizanja terena na kojem su locirane deponije, niti klizanja okolnog terena. Ukoliko dođe do ovakvih klizanja, usled nebrižljivog deponovanja materijala, Izvođač će sve sanacione mjere, koje naredi Naručilac, izvesti o svom trošku.

Ukoliko se ukaže potreba, Izvođač mora vršiti i privremeno deponovanje materijala iz iskopa na mjestima koja budu za to određena, s tim da kada prestane potreba za privremenim deponovanjem iz iskopa, sav preostali materijal odveze do stalnih deponija, a mjesta privremenih deponija uredi na način kako to odrede Naručilac i Nadzorni organ.

Uređenje deponija ne plaća se posebno već se smatra da je obuhvaćeno jediničnim cijenama pozicije Odvoza preostalog materijala iz iskopa.

2.7. NASIPANJE

Nasipanje pojedinih materijala vršiće se prema mjerama i dimenzijama datim u projektu. Sva nasipanja materijalom iz iskopa treba vršiti u horizontalnim slojevima visine do 30 cm, zavisno od vrste materijala, a zbijaće se ručno ili mašinski prema uslovima za zemljane radove. Pri tome treba voditi računa o blizini betonskih objekata. Ugrađivanje materijala pored betonskih građevina može početi tek kada beton postigne dovoljnu čvrstoću.

Ukoliko u toku izvođenja konstrukcije, dođe do sleganja ovako nasutog i nabijenog materijala, treba izvršiti nova nasipanja do projektovanih kota i do postizanja potrebnog stepena zbijenosti za tu poziciju.

Nadzorni organ će stalno kontrolisati efekat zbijanja nasipa i postizanje potrebne zbijenosti.

2.8. MJERENJA I PLAĆANJA

Mjerenje i plaćanje svih površinskih iskopa biće vršeno samo do granica (i nagiba) prikazanih u crtežima glavnog projekta, ili naređenih ili odobrenih od strane Naručioca.

Plaćanje iskopa u širokom otkopu biće vršeno samo do granica i nagiba prikazanih u crtežima glavnog projekta, ili naređenih ili odobrenih od strane Naručioca, po jediničnim cijenama iskopa ponuđenim u predračunu.

Ponuđene jedinične cijene iskopa obuhvataju koštanje rada i materijala, crpljenje vode i odvodnjavanje, kao i sve ostale radove potrebne da se iskop održi u dobrom stanju. Takođe, uračunato je odvoženje iskopanog materijala do 5km, na mjesta koja određuju Naručioc i Nadzorni organ, zatim koštanje svih prethodnih i pripremnih

radova, sigurnosnih mjera, održavanja i uređenja iskopa i deponija, kao i mjera koje zahtijevaju važeći propisi.

Ukoliko dođe do namjernih ili nenamjernih prekopa krivicom Izvođača, to neće biti posebno plaćeno Izvođaču. Smatraće se da su svi ovakvi prekopi uključeni u jedinične cijene.

Eventualni preklopi bez krivice Izvođača ili po nalogu Naručioca, platiće se po jediničnoj cijeni za dotičnu kategoriju.

3. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Svi betonski i armirano-betonski radovi se imaju izvesti u svemu prema Pravilniku o betonu i armiranom betonu, ili drugim važećim standardima po zahtjevu Naručioca.

Prije početka betoniranja izvršiti pregled oplata, podupirača i skele u pogledu stabilnosti i oblika i u toku betoniranja vršiti kontrolu istih. Kod armature voditi računa da je ista pravilno postavljena a u toku betoniranja voditi računa da ista ostane u postavljenom položaju i da bude sa svih strana obuhvaćena betonom.

Spravljanje i ugrađivanje betona vršiti isključivo mašinskim putem. Naznačena marka betona mora se postići pravilnom mešavinom portland cementa, vode i agregata, kao i kvalitetom ovih sastojaka. Izvođač je dužan redovno da kontroliše kvalitet betona uzimanjem probnih kocki i uredno da pribavlja ateste o njihovom ispitivanju.

Ispitivanje probnih tela se vrši se na pritisak i vodopropustljivost gdje je to Projektom definisano, i uključeno je u jedinične cijene betonskih radova.

Prekid i nastavljanje betoniranja vršiti po tehničkim propisima i uputstvu nadzornog organa i projektanta konstrukcije. Prekid mora biti ranije određen.

Segregaciju betona spriječiti pravilnim ugrađivanjem betona. Izvedenu konstrukciju od betona štititi od sunca, mraza i vjetrova i polivati ga vodom u trajanju od najmanje tri dana, a u svemu prema Pravilniku o betonu i armiranom betonu.

Posle skidanja oplata, sve betonske površine odmah dok je beton još svež, očistiti od iscurlog mleka, ostataka od žica, cevi i sl. koje su služile za montažu oplata. U sastav cijene betonskih radova je uključena oplata, skela i podupiranje. Oplata mora biti izvedena tačno prema crtežima iz projekta, dobro razuprta i učvršćena. Podupirači i

skela moraju biti dobro dimenzionisani i pravilno raspoređeni i ukrućeni kako ne bi došlo do pomeranja prilikom betoniranja.

Sve unutrašnje površine oplata moraju biti potpuno ravne, u istoj ravni sa nastavcima, kako bi vidne površine gotovog elementa bile ravne. Oplata mora biti tako postavljena da se može lako demontirati.

Betonski čelik za armiranje betonskih konstrukcija mora odgovarati JUS standardima i mora biti u skladu sa čelikom naznačenim u statičkim proračunima. Svaka izmena čelika mora biti prijavljena i odobrena od strane nadzornog organa i projekatna konstrukcije. Čelik mora biti isječen i savijen u svemu prema detaljima armature. Postavljanje armature izvršiti u svemu prema detaljima Projekta konstrukcije sa obaveznom postavljanjem podmetača od istog čelika ili plastike tako da se ostvari potrebno odstojanje od oplata i isto zadrži prilikom betoniranja. Vezivanje armature je obavezno 100%. Pre početka betoniranja izvođač je obavezan da traži prijem armature i saglasnost nadzornog organa da može početi sa betoniranjem. Tokom betoniranja voditi računa da armatura ostane u postavljenom položaju.

Nabavka, transport, sečenje, čišćenje, savijanje i montaža armature, obračunava se po m³ ugrađenog betona, mjereno prema stvarno izvedenim delovima objekta zajedno sa betonom, armaturom, oplatom i ostalim što je potrebno za ugradnju betona.

4. IZRADA PODLOGE (JASTUKA) ISPOD CIJEVI

Radi što boljeg nalijevanja cijevi, a u cilju ravnomjernijeg opterećenja po dužini cjevovoda neophodna je izrada jastuka. Jastuk mora biti pažljivo pripremljen i ravnomeran u zemljanom materijalu (bez prisustva kamena) u tu svrhu služi dno rova, koje treba da bude pažljivo iskopano tačnosti do na - 1 cm, poravnato sa niveletom cevovoda.

Ako se cevovod postavlja u kamenitom terenu, neophodna je izrada posebnog jastuka od pijeska po cijeloj širini rova debljine $d = 10$ cm, odnosno prema DIN EN1610. Prostor oko cijevi i iznad cevi, odgovarajuće debljine prema DIN EN1610, mora biti od pijeska. U izuzetnim slučajevima može se umesto pijeska koristiti rastresita zemlja iz iskopa ali nikako glina, posto bi došlo do lepljenja za cijevi, kasnije zbog promjene

vlažnosti došlo bi do pucanja i time bi bila prouzrokovana dopunska opterećenja na cjevovodu.

Pijesak koji se stavlja ispod, kao i iznad i oko cevi mora biti nabijen. Izbor alata za nabijanje mora biti takav, kao i operacija nabijanja - podbijanja da ne dođe do oštećenja cijevi ili fazonskih komada.

5. TRANSPORT CIJEVI I ARMATURA

Kod preuzimanja cijevi, svaku pošiljku treba pažljivo kontrolisati i ustanoviti da li je kompletna i neoštećena.

Oštećenja na cijevima obično su posledica nepažljivog rukovanja prilikom transporta kao i manipulacije pri istovaru.

Transportovanje opreme od fabrike (skladišta) do gradilišta vrši se vozom odnosno kamionom. Istovar i pretovar cijevi treba vršiti pod stalnom kontrolom stručne i odgovorne osobe, koja je u tu svrhu posebno određena. Cijevi treba slagati na sasvim ravnu podlogu i to u obliku piramide ili prizme. Prilikom transporta voditi računa o tome da cijevi moraju cijelom dužinom ležati na tovarnoj površini. Cijevi su osjetljive na udar, pa se ne smiju bacati ni vući, a udarno opterećenje cjevovoda može biti posebno opasno na temperaturama ispod 0°C. Udarno opterećenje delova cjevovoda mora se izbegavati.

Pri utovaru i transportu treba paziti da se cijevi ne vuku preko tovarne površine transportnog vozila ili preko tla.

Izvođač monterskih radova mora se pridržavati uputstva isporučioća opreme, kako i na koji način se postupa prilikom transporta i uskladištenja cijevi i cijevnog materijala. Cijevi i fazonski elementi se mogu skladištiti na otvorenom prostoru, uz njihovu zaštitu od sunčevih zraka. Prilikom skladištenja cijevi se slažu u gomile čija visina ne smije biti veća od 1m za cijevi do DN63mm, odnosno 1.5m za cijevi većih prečnika. Cijevi se polažu na drvene podmetače čije rastojanje ne smije biti veće od 80cm, a ispremještanjem položajem naglavaka postiže se približno puno oslanjanje pojedinačnih slojeva cijevi. Sve delove cjevovoda treba skladištiti tako, da se njihova unutrašnjost ne može zaprljati.

Gumeni zaptivni elementi ne smiju dugo ležati na otvorenom prostoru izloženi sunčevim zracima. Ne preporučuje se da ovi elementi stoje duže na lageru, ali ukoliko

je to neophodno treba ih držati bez opterećenja, na hladnom, bez uticaja svjetlosti i po mogućnosti u prostoriji gdje ne rade nikakvi električni aparati. Gumene zaptivke ne smiju doći u dodir sa mazivom i motornim gorivom kao ni sa hemikalijama. Cijevi se po potrebi mogu sjeći finozupčanom testerom, a zatim na odsječenom dijelu zakositi ivice pod uglom od 15°. Spojni djelovi se ne smiju skraćivati. Cijevi i spojni djelovi spajaju se utičnim naglavkom sa gumenim prstenom.

6. USLOVI ZA PVC KANALIZACIONE CIJEVI

Cijevi za sisteme kućne i ulične kanalizacije zajedno sa odgovarajućim spojnica su predviđeni za uklanjanje svih vrsta otpadnih voda. Veoma lako se postavljaju, a spajaju se međusobno spojnim elementima pri čemu se gumenim prstenovima obezbeđuje potpuna zaptivenost spoja. Cijevi izdržavaju temperature do + 60°C. Otporne su na slanu vodu, alkohol, kiseline, alkale, sulfate, agresivne gasove i sve vrste deterdženata. Sa druge strane, ne mogu se koristiti kod otpreme vode koja sadrži visok procenat benzena, benzina (nafta) ili acetona.

Osnovne karakteristike, tehnički podaci i primenljivost

- veoma lak materijal
- jednostavan i lak način kako transporta tako i rukovanja
- brzo i jeftino montiranje
- spojnice su otporne na vodu i druge tipove tečnosti
- otporne su na koroziju u alkalnim, kiselim ili agresivnim okruženjima
- dobar su električni izolator, a takođe su otporni na mehanički uticaj
- vek trajanja duži od 50 godina
- praktično bez troškova održavanja cevovoda
- spojevi sa mufovima i zaptivni prstenovi su napravljeni od EPDM gume (EN 681)
- EN1401, EN 1610 a fazonski komadi EN 1452
- DIN19531

Područje primene i statičke preporuke

Primena serije cijevi zavisi od mjesta polaganja, kvaliteta zemljišta i od vrste podloge, od opterećenja, od različitih uslova i sl.

- Cijevi serije S-20 i S-16 koriste se u normalnim uslovima, što znači gdje su zemljište, rov, metode zatrpavanja i sabijanja zemljišta normalni. Cijevi serije S-25 polažu se na terenima gdje je izričito sipak materijal.

Polaganje kanalizacionih cijevi i spojnih elemenata dozvoljeno je bez posebnog statičkog dokaza pod sledećim uslovima:

- Pri polaganju u zemlju ispod zgrada pokrivni sloj iznad naglavka cijevi mora da iznosi najmanje 150mm.

Ukoliko se ne mogu izbjeći opterećenja usled ugradnih konstrukcionih delova, treba ugraditi zaštitne cevi.

- Pri polaganju u kanale minimalne širine, pokrivni sloj ne smije da prelazi 6m, dok pri polaganju ispod nasipa i u veoma široke kanale taj sloj ne treba da prelazi 4m.
- Zemljište za nasipanje treba da ima približno sledeće karakteristike:

$$g < 20,5 \text{ KN/m}^3$$

$$r < 22,50$$

- Polaganje u području podzemnih voda dozvoljeno je samo pod uslovom da se spriječi odnošenje nasipnog materijala.
- Nasipanje u zoni cjevovoda (do najmanje 30 cm iznad temena cevi) vrši se bezkamenitim materijalom koji se ujedno, može i sabijati. Materijal za zasipanje, koji je u direktnom dodiru sa cevi, može se uzeti sa gomile od iskopanog kanala, ali ga treba prethodno očistiti od krupnog materijala. Sabijanje oko cijevi vrši se ručnim ili hidrauličkim alatom. Materijal se svaki put nasipa samo do tjemena cevi i sabijanje se vrši samo sa strane, a nikako u zoni koju zauzima cev. Materijal se sabija sve dok se ne ostvari dobro podgrađivanje kanalizacionog voda sa strane. Nasipanje iznad temena cevi vrši se u slojevima, tako da viši slojevi sabijaju niže.

7. MONTAŽA ŠAHTOVA KANALIZACIJE

Projektnom dokumentacijom predviđena je ugradnja atestiranih vodonepropusnih armirano-betonskih prefabrikovanih šahtova na dionicama sa padovima manjim od 6%. Ostavljena je mogućnost Naručiocu da umjesto AB prefabrikovanih šahtova upotrijebi šahtove od polietilena ili polipropilena. U nastavku se daje opis načina montaže predviđenih šahtova.

Nakon izvršenog iskopa za potrebe polaganja AB prefabrikovanih šahtova, vrši se nasipanje sloja šljunkovito-pjeskovitog materijala $D_{max}=16\text{mm}$ do debljine od 20cm, sa zbijanjem do postizanja propisanog modula stišljivosti ($M_s=50\text{MPa}$). Nakon toga se izvodi podloga od mršavog betona MB 20 (C16/20 prema EN206) debljine 10cm. Na tako formiranu podlogu vrši se postavljanje prvog elementa šahta - dna sa kinetom. Svi elementi šahtova se spajaju preko pero-žljeb veze i montiraju se uz upotrebu auto- dizalice, pri čemu je neophodno voditi računa o pravilnom kačenju betonskih elemenata kako ne bi došlo do njihovog oštećenja, ili povrede osoblja koje radi na montaži. Vodozaptivenost spojeva se ostvaruje upotrebom vodozaptivnog prstena ili upotrebom specijalne bitumenske mase kojom se obrađuje spoj dva elementa šahta po cijelom obimu. Kod pojedinih proizvođača se međusobna veza elemenata ostvaruje pomoću gumenog integrisanog prstena koji se ugrađuje u svježu betonsku masu u toku izrade elementa. Prilikom formiranja spoja između elemenata šahta moraju se poštovati preporuke proizvođača po pitanju materijala i načina obrade spojeva kako bi se dobili potpuno nepropusni spojevi. Završni element armirano- betonskih šahtova predstavlja završni prsten sa konusnim suženjem na vrhu koji je predviđen za ugradnju poklopaca $\varnothing 600\text{mm}$ sa ramom od nodularnog liva prema standardu MEST EN124. Svi elementi šahta se naručuju sa fabrički ugrađenim penjalicama otpornim na agresivno dejstvo otpadnih voda, dok se poklopac sa ramom naručuje posebno te je dat kao posebna stavka predmjera i predračuna. Nakon montaže baze šahta geodetskim snimanjem se definiše položaj ulivnih odnosno izlivnih cijevi, nakon čega se pristupa bušenju otvora odgovarajućih dimenzija u zidu šahta pomoću specijalizovanog alata (dijatuba sa brentačom). Moguće je i naručiti šahtove sa potrebnim otvorima, ali zbog mogućih izmjena na terenu, otvori se mogu formirati i na gradilištu upotrebom odgovarajućeg alata od strane obučenog i kvalifikovanog osoblja. Nakon što se dobije obrađen kružni otvor u zidu šahta vrši se montaža odgovarajućeg KGF uložka od PVC sa zaptivnom gumom. KGF uložak omogućava ispravljanje montirane cijevi do $5\varnothing$. Nakon toga pristupa se montaži kratkih PVC cijevi dužine 1m i spajanje sa izvedenim cjevovodom. Zatrpavanje cjevovoda i šahta izvesti nakon izvršenog hidrauličkog ispitivanja. Posebnu pažnju obratiti na zbijanje tla oko postavljenih elemenata šahta i montiranih cijevi, kako bi se ostvarila potrebna zbijenost na nivou kolovozne konstrukcije.

U slučaju primjene PE šahtova i šahtova za kompenzaciju energije proizvođača "Romold" moraju se ispoštovati smjernice proizvođača po pitanju transporta,

skladištenja i montaže šahtova. Elementi šahtova se moraju skladištiti u uspravnom položaju na tlu. Sav dostavljeni materijal za brtvljenje mora se skladištiti u originalnom pakovanju, zaštićen od smrzavanja i direktne sunčeve svjetlosti. Šahtovi od polietilena ovog proizvođača dostavljaju se na gradilište spremni za montažu. Svaku isporuku treba iskontrolisati po pitanju kompletnosti. Neophodno je provjeriti da li dostavljeni materijal ima oštećenja ili bilo kakvih onečišćenja prije instalacije. Ukoliko je potrebno, izvršiti čišćenje elementa ili njegovu zamjenu. Oštećene komponente se ne smiju ugrađivati. Šaht se postavlja na prethodno pripremljenoj podlozi pripremljenoj prema DIN EN1610.



Slika 1 i 2: Priprema podloge za polaganje šahtova

Prilikom izvođenja posteljice cijevi treba imati na umu osnovne karakteristike šahtova koji se ugrađuju, naročito o visinskoj razlici između osnove šahta i kote dna izlivnog cjevovoda (kod ovog proizvođača ona iznosi 19cm za PE šahtove, dok je kod šahtova za kompenzaciju energije izlivna cijev u nivou osnove šahta koja je oblika kupole). Osnova šahta se postavlja na pripremljenu podlogu vodeći računa o cijevima koji se na nju povezuju. Pri tom se vrši kontrola položaja odvoda.



Slika 3 i 4: Kontrola položaja odvoda

Svi priključci na šaht se uglavnom predviđaju preko naglavka. Naglavci su predviđeni za direktno spajanje PVC cijevi prema EN401. Propisno naližeganje izvedenih spojeva cijevi treba provjeriti po pitanju eventualnih oštećenja ili onečišćenja, koja po potrebi treba očistiti. Na cijev koja se spaja na šaht, na naglavak kao i na dihtujući prsten nanijeti pastu predviđenu za PVC cijevi i nakon toga uvući kraj cijevi do kraja naglavka. Svaki naglavak ima određeno dozvoljeno odstupanje, kojim se donekle koriguju greške koje se javljaju u izvođenju po pitanju nagiba i pravca cijevi. Ukoliko se vrši montaža nekog kanalizacionog fittinga, a ne cijevi, obavezno provjeriti položaj zaptivnog prstena kao i da li je fitting namontiran do kraja naglavka.



Slika 5 i 6: Izvođenje spoja šahta sa PVC cijevima

Međusobno spajanje pojedinih elemenata šahtova vrši se pomoću gumenog dihtunga koji se postavlja na osnovu šahta ili prsten, provjeri se njihovo pravilno naližeganje, a nakon njegovog detaljnog čišćenja, na njega se nanosi dovoljna količina sredstva za podmazivanje (koje preporuči proizvođač šahtova). Zatim se očisti žljeb elementa koji se montira na već pripremljeni gumeni dihtung prethodnog elementa. Spajanje elemenata izvršiti bez naginjanja. Izvršiti poravnanje svih vertikalnih oznaka na šahtu kako bi se poravnale penjalice koje su fabrički ugrađene u elemente šahta.



Slika 7 i 8: Postavljanje dihtunga na spoju dva elementa šahta

Za spajanje elemenata šahtova nije potrebna upotreba veće sile od težine radnog osoblja. Voditi računa da se na spoju elemenata ne formira vazdušni jastuk što se može spriječiti upotrebom parčeta kanapa koje se stavlja preko dihtunga. Nasipanje oko šahtova vršiti u svemu prema zahtjevima iz ovih tehničkih uslova kao i prema DIN EN1610. Dozvoljena je upotreba lakših sredstava za kompaktiranje slojeva oko šahta, dok se iznad same cijevi, zbijanje vrši ručno. Nasipanje se vrši uporedo sa montažom elemenata šahta, a sprečavanje unošenja materijala u unutrašnjost šahta postiže se na taj način što se prije početka nasipanja na već montirane i zaptivene elemente nanese i ostali elementi šahta ali bez dihtunga, i gradilišni poklopac koji odgovara otvoru šahta. Korekcija visine šahta vrši se testerisanjem završnog, vratnog dijela gornjeg elementa. Moguće je skraćivanje dubine šahta do 25cm. Upotrebom dodatnog pribora mogu se izvoditi i dodatni priključci PVC cijevi na obične PE šahtove. Nakon definisanja potrebne visine šahta, pristupa se montaži betonskog prstena za prihvatanje opterećenja kojim se sprečava prenos opterećenja sa poklopca na tijelo šahta. Iz tog razloga, ne smije biti direktnog kontakta između betonskog prstena i tijela šahta, već se ispod betonskog prstena priprema podloga (može se koristiti pijesak ili mršavi beton. Po potrebi prije montaže betonskog prstena završni element šahta se može zatvoriti poklopcem uz prethodno nanošenje dovoljne količine paste.



Slika 9 i 10: Postavljanje betonskog prstena za prihvatanje opterećenja

8. IZVOĐENJE KUĆNIH PRIKLJUČAKA

Priključenje objekata na gravitacionu mrežu fekalne kanalizacije vrši se u potpunosti prema zahtjevima standarda DIN EN1610. U tom slučaju neophodno je voditi računa da cijev koja se priključuje na kolektor gradske kanalizacione mreže prilikom montaže ne zađe u unutrašnjost cijevi čime bi se smanjio njen proticajni profil, kao i da je obezbijedena potpuna vodonepropustljivost priključka. Kako bi navedeni uslovi bili ispunjeni, prema DIN EN1610, može biti potrebno ojačanje cjevovoda u zoni priključka ugradnjom dodatnog šahta (ukoliko je potrebno priključiti više objekata na kratkoj dionici gradskog kolektora). Izvođenje priključaka vrši se nekim od metoda propisanim u gore navedenom standardu, u zavisnosti od prečnika i materijala cijevi. Ovim projektom se predviđa priključenje na gradski kanalizacioni sistem priključkom sa račvom (direktno na cijev) ili direktnim priključenjem na šaht.

U slučaju da se priključenje vrši priključkom sa račvom, neophodno je račvu ugraditi pod odgovarajućim uglom kako bi mogla prihvatiti dovodni cjevovod. S obzirom da se radi o priključnim vodovima koje tek treba izvesti (u predmetnim oblastima do sada nije postojala gradska kanalizaciona mreža), prije početka radova na formiranju kućnih priključaka Izvođač radova je dužan da izvrši geodetska snimanja za potrebe definisanja nivelete priključnih vodova. Izvođenju zemljanih radova prethodi čišćenje terena, sječa drveća, uklanjanje žbunja, grmlja i ostalog rastinja, te rezanje popločanih i površina pod asfaltom i betonom. Iskop rova za kućne priključke vrši se do maksimalne dubine od 1,75 m. S obzirom da nema tačnih podataka o kategorizaciji tla, može doći do pojave podzemnih voda u rovu za polaganje cijevi. U tom slučaju izvođač je dužan održavati rov suvim u toku izvođenja radova, kao i preduzeti sve neophodne mjere

kako bi se obezbijedila potrebna stabilnost rova. Sami priključci izvode se od cijevi PVC DN 160mm, a polaganje priključnih vodova vrši se u rovu širine 0.60m. Spoj sa uličnim kolektorima vrši se preko KGEA račvi DN200/160mm (45°, 87°). Prilikom polaganja cijevi i izvođenja priključka potrebno je ispoštovati zahtjeve standarda DIN EN 1610. Na mjestima gdje je potrebno naknadno ugraditi račvu za formiranje priključka, može biti potrebno ukloniti jednu ili više cijevi, vodeći računa da se ukloni najmanja moguća dužina cijevi kako se ne bi narušio kontinuitet cjevovoda. Pored račve, može biti potrebno ugraditi i dodatno parče cijevi pri čemu ubačeni elementi moraju u potpunosti odgovarati cjevovodu, mora se osigurati tačan pravac i položaj i propisno zaptivanje spojeva.

U slučaju da se priključenje korisnika vrši direktno na AB šahtove gradske kanalizacije, neophodno je najprije definisati mjesto prodora priključne cijevi kroz šaht. Potom se pristupa izvođenju otvora u AB šahtu korišćenjem za to predviđenog alata (dijatuba sa brentačom) kojim se dobija čist kružni otvor, sprečava nepotrebno rušenje strukture okolnog betona, a samim tim utiče na vodonepropusnost izvedenog priključka. Nakon izvođenja kružnog otvora za prolaz priključne cijevi kroz zid šahta, vodonepropusan spoj se formira ugradnjom KGF uloška DN160mm za brtvljenje spoja priključne cijevi i AB šahta. Prilikom brtvljenja spojeva obavezno nanositi pastu za podmazivanje prema uputstvu proizvođača cijevi. U slučaju da je potrebno visinsko prilagođavanje priključnog voda u odnosu na gradsku kanalizaciju, potrebno je predvidjeti i dodatne količine PVC cijevi DN160 i potrebne lukove, što je sve uključeno u jediničnu cijenu izvođenja priključka objekta.

Zbog hidrauličkog ispitivanja cjevovoda neophodno je sve vodove ka kućnim priključcima završiti tipskim trajno vodonepropusnim poklopcima. Položaj poklopaca se mora izmjeriti i obilježiti.

Jediničnom cijenom obuhvaćeno je i izvođenje ukrštanja priključnih vodova sa postojećim instalacijama, čuvanje postojećih instalacija, njihovo održavanje u toku izgradnje i eventualna reparacija u slučaju oštećenja istih. Posteljica za polaganje cijevi priključnih vodova izvodi se u svemu kao kod cjevovoda sekundarne kanalizacione mreže. Nasipanje rova vrši se u slojevima debljine do 30cm, uz konstantno kompaktiranje nasutih slojeva. Potreban stepen zbijenosti slojeva je $M_s=50\text{MPa}$. Obračun navedenih pozicija vrši se po metru dužnom iskopanog rova za polaganje priključnih rovova, prema jediničnim cijenama iz Predmjera.

površina, iste je potrebno zasjeći u širini rova, a nakon završenih instalaterskih i zemljanih radova, sanacija površine vrši se betonom marke MB20 (C16/20 prema EN206).

Sve količine za naplatu moraju biti evidentirane u gradilišnoj dokumentaciji i ovjerene od strane Naručioca. Izvođač radova je dužan da sve radove izvodi u skladu sa važećim propisima i normativima. Jediničnim cijenama obuhvaćena je i kontrola kvaliteta radova i materijala potrebnih za izvođenje kućnih priključaka.

9. UČVRŠĆIVANJE I ISPITIVANJE GRAVITACIONIH CJEVOVODA (DIN EN 1610)

Posle izvedene montaže cjevovoda, a prije ispitivanja vodonepropusnost, mora se izvršiti osiguranje cjevovoda na način kako je objašnjeno u nastavku.

Provjeravanje kanalizacione mreže na vodonepropusnost vrši se prije zatrpavanja cijevi u rovu, a u svemu prema zahtjevima iz standarda DIN EN 1610. U terenu sa visokom podzemnom vodom vodonepropusnost cjevovoda se određuje putem mjerenja količine vode koja prodire u cjevovod na prelivu koji se postavlja u kanalu kod nizvodnog šahta.

Kod suvog terena mjerenje se vrši na dva načina. Po prvom načinu istovremeno će se vršiti ispitivanje na dvije susjedne dionice za tri reviziona silaza. Na krajnjim silazima blindira se mreža a kroz srednji silaz kanali se pune vodom do određene kote. Zatim se vrši osmatranje spojnica na vodonepropusnost i održavanje konstantnog nivoa vode u šahtu u toku 30 minuta.

Kada je izvršeno ispitivanje na vodonepropusnost i dat nalog od strane nadzornog organa za izvođenje sledeće faze radova na cjevovodu, neophodno je sve privremene potpore oko učvršćivanja cevovoda za fazu ispitivanja zamijeniti stalnim objektima.

Cjevovod se mora učvrstiti od pomjeranja zbog nastupajućih unutrašnjih sila i spoljnih uticaja.

U slučaju da je objekte potrebno priključiti na fekalnu kanalizaciju koja ima pad veći od 6% , tj. kod koje su upotrijebljeni Romold šahtovi za kompenzaciju energije, priključenje okolnih objekata se vrši na cijev gradske kanalizacije, po gore opisanom postupku, s obzirom da predviđeni "Romold" šahtovi imaju ograničenje po pitanju broja dozvoljenih uliva. Dodadni priključci na šaht za kompenzaciju energije su teški za izvođenje, zahtijevaju poseban alat, pribor za brtvljenje spojeva i obučenu radnu snagu jer se ne izvode upravno na površinu šahta, već tangencijalno na nju. Stoga takav način priključivanja nije dozvoljen.

Ručni iskop vrši se oko postojećih instalacija kao i na svim pozicijama gdje nije moguć pristup mehanizaciji. Obračun količina vrši se prema m³ iskopanog materijala u sraslom stanju, a prema prethodnom odobrenju Nadzora odnosno Naručioca. U slučaju izvođenja radova u otežanim uslovima usled neočekivane geologije terena (izvođenje radova u stjenovitom materijalu V kategorije bez miniranja), predviđeno je dodatno plaćanje uz prethodno odobrenje Nadzora odnosno Naručioca. Obračun količina za ovu poziciju vrši se prema stvarno izvedenim količinama u m³.

Višak iskopanog materijala, kao I materijal lošijeg kvaliteta koji nije moguće ponovo upotrijebiti prilikom zatrpavanja rovova Izvođač radova je dužan odvesti na za to predviđenu deponiju. Pri tom Izvođač je dužan preduzeti potrebne mjere kako ne bi došlo do ugrožavanja životne sredine. Pozicija obuhvata I sve moguće deponijske takse. Obračun se vrši po m³ odvezenog materijala u sraslom stanju.

Sav materijal koji se, nakon sortiranja materijala iz iskopa, odveze na deponiju viška/neupotrebljivog materijala, neophodno je zamijeniti odgovarajućim materijalom za zatrpavanje rova. Takvi materijali imaju koeficijent uniformnosti granulometrijskog sastava $U \geq 9$. Ukoliko se nasipanje vrši nekoherentnim materijalima, krupnoća zrna ne smije biti veća od 30mm, sa maksimalno 10% zrna veličine do 40mm. Obračun ove pozicije vrši se po m³ ugrađenog materijala.

Nakon završenog zatrpavanja rova priključnog voda, Izvođač je dužan da sve prekopane površine, uključujući i one na kućnim ulazima, dovede u prvobitno stanje. Pod tim se podrazumijeva da se na pozicijama gdje postoje pločnici ili druga vrsta obloge, izvrši rekonstrukcija iste na mjestima rova. Rekonstrukcija obloge se vrši pločama koje su prije početka radova na iskopu uklonjene, sortirane I složene u blizini rova, na udaljenosti do 10m. Sve ploče koje nije moguće ponovo upotrijebiti, Izvođač je dužan zamijeniti novim pločama. Odbačeni materijal Izvođač je dužan da odveze na deponiju. Na kućnim priključcima kod kojih se priključni vod polaže ispod betonskih

Kod ugrađivanja cjevovoda na strminama treba vršiti zatrpavanje cijevi i nabijanje materijala u slojevima od po 10 cm debljine sve do nivele terena. Nabijanje mora biti izvedeno tako da ne dozvoli prodiranje atmosferskih padavina u rov, jer bi mogle izazvati ispiranje pijeska a time i havariju cjevovoda.

U nastavku se daje predlog formulara za ispitivanje gravitacionih cjevovoda prema DIN EN 1610.

ZAPISNIK O IZVRŠENOM ISPITIVANJU GRAVITACIONOG CJEVOVODA						
Postupak "W" - sa vodom						
					Veza: MEST EN1610:2011 t. 13.3.	
Ponovlieno ispitivanje:			DA / NE		Datum ispitivanja:	
Veza sa zapisnikom:			Broj zapisnika:			
A/ OPŠTI PODACI:						
1/ Ovlašćeni predstavnici:						
Investitora:						
Izvođača:						
Nadzora:						
2/ Ispitivanje se odnosi na (zaokružiti):			<input type="checkbox"/> a) cjevovod <input type="checkbox"/> b) cjevovod sa šahtovima <input type="checkbox"/> c) šahtove i revizione otvore			
3) Naziv objekta koji se ispituje:						
4) Mjesto izvođenja						
5) Dionica koja se ispituje:			od km	do km	, ukupna dužina	
6) Isporučilac/proizvođač cijevi:						
7) Materijal cijevi/šahtova/revizionih otvora:						
8) Tip cijevi:						
9) Prečnik cijevi:						
B/ PRIPREMA ZA ISPITIVANJE:						
1) Punjenje vode: početak _____ h , kraj _____ h , ukupno vrijeme _____ h						
2) Vrijeme prilagođavanja uslovima: _____ h , ukupno _____ h						
C/ REZULTATI ISPITIVANJA						
- Ovlažena unutrašnja površina cijevi A:			$A=L \times DN \times \pi \times 10^{-3} \text{ (m}^2\text{)}$			
R. br.	Prečni k (mm)	Ovlažena unutrašnja (m ²)	Količina dodate vode u toku (l)	Razlika pritiska u (kPa)	Ukupna zapremi na (l)	Zapremi na dodate (l/m ²)
/	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(3)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
Napomena: Ispitivanje se zasniva na održavanju pritiska u okviru 1kPa u odnosu na visini prethodno definisanog pritiska ispitivanja, u roku od 30±1min . Održavanje pritiska vrši se dopunjavanjem ispitne dionice/objekta potrebnom količinom vode koja se bilježi zajedno sa razlikom pritiska vode. Ukoliko se ispitivanjem dobije zapremina dodate vode veća od dozvoljene date u narednoj tabeli, pristupa se otklanjanju defekata na mreži i						

D/ OCJENA REZULTATA ISPITIVANJA									
Dozvoljene vrijednosti zapremine dodate vode u toku 30 min									
za cjevovode					0.15 l/m ²				
za cjevovod uključujući i šahtove					0.20 l/m ²				
za šahtove i revizione otvore					0.40 l/m ²				
Dobijeni rezultat					a) zadovoljava (nije potrebno dodatno ispitivanje)				
					b) ne zadovoljava (potrebno dodatno ispitivanje)				
E/ OTKLANJANJE DEFEKATA									
1) Pozicije na kojima su otkriveni defekti:									
2) Opis načina otklanjanja defekata:									
3) Ostale napomene u vezi									
F) OVJERA ZAPISNIKA									
Za Investitora:									
Za Izvođača:									
Za Nadzor:									

10. USLOVI ZA POLIETILENSKE CIJEVI

Karakteristike polietilenskih cijevi

- Materijal je apsolutno netoksičan i potpuno inertan u kontaktu sa vodom;
- Lake su za transport i rukovanje;
- Lako se nastavljaju zavarivanjem ili spojnica;
- Životni vijek im je preko 50 godina;
- Nemaju uticaja na miris i ukus vode;
- Ne hvata se na njima kamenac pa se ne smanjuje protok vremenom;
- Vrlo su fleksibilne i izuzetno otporne na vibracije, na seizmičke udare i na pomeranje tla;

- Zbog svoje elastičnosti trasa cjevovoda može da prati konfiguraciju terena, pa nema potrebe za mnogim fazonskim elementima;
- Radijus savijanja je 20 d;
- Cijevi su postojane na UV zrake i na temperature: -30°C do 60°C (80°C);
- Imaju visoku otpornost na abraziju;
- Vrlo su niski gubici pritiska jer je koeficijent trenja 10 puta manji nego kod čeličnih cijevi.

Izrada PEHD I PE cijevi

Cijevi se proizvode od polietilena , u skladu sa zahtjevima standarda MEST EN12201-1/2012 , MEST EN12201-2/2012 i MEST EN ISO 9080/2014.

Cijevi se proizvode za radne pritiske od 6 bara klasa S8 i 10 bara klasa S5, spoljnih prečnika od 20, 25, 32, 40, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225 i 250 mm. Sve dimenzije cijevi do prečnika DN110 mm isporučuju se u koturovima dužine po želji kupca. Cijevi prečnika od 50 do 250 mm sijeku se na dužine 6 odnosno 12 m.

Transport

Polietilen je žilav elastičan materijal. I pored toga, cijevima .treba pažljivo rukovati, budući da su mekše od metala, te su moguća oštećenja. Kod transporta cijevi treba odabrati odgovarajuće prevozno sredstvo bez oštih ivica, eksera, nečistoća i slično. Cijevi se pri istovaru ne smeju vući po podu prevoznog sredstva.

Skladištenje

Cijevi se skladište na otvorenom prostoru. Za skladištenje duže od jedne godine moraju se zaštititi od štetnog dejstva sunčevih zraka.

Ravne cijevi se skladište horizontalno, na ravnoj podlozi bez kamenja i oštih predmeta, do visine od jednog metra. Cijevi u koturu se skladište vertikalno ili slaganjem jednog kotura na drugi, vodeći računa da pri tome ne dođe do deformacije cevi. Cijevi moraju na krajevima biti zatvorene da se spreči ulaz nečistoća.

Cijevi se ne smeju skladištiti u blizini zagrejanih površina niti doći u kontakt sa gorivima, rastvaračima, bojama i sl.

Polaganje cevi

Polietilenske cijevi se mogu polagati u zemlju, iznad zemlje i pod vodom. Za polaganje cijevi u zemlju u potpunosti se moraju poštovati uslovi propisani standardom DIN EN1610. Kod ukrštanja sa saobraćajnicama ili vodotocima, prilagođava se i dubina polaganja uz primjenu zaštitne cevi.

Prije polaganja u kanal, kotur treba odviti najmanje 24 h ranije. Polaganje cjevovoda ne treba vršiti pri temperaturama oko 0°C. Kod spoljnih temperatura bliskih 0°C cijevi se odmotavaju sa kotura uz zagrevanje toplim vazduhom do 100°C.

Preporučuje se da se, pre polaganja, cijevi provere da nisu oštećene, zatim spojene tj. zavarene pored rova i posle hlađenja položene. Rov za cev treba da je širi 30-40 cm od prečnika cevi. Na podlozi od kamena cijevi se mogu polagati neposredno na dno rova ali je bolje u svim slučajevima polagati cev na posteljicu od peska debljine 10- 15 cm.

Treba voditi računa o linearnom toplotnom koeficijentu širenja polietilena ($2 \times 10^{-4}/K$). Iz tog razloga se cijevi polažu u rov vijugasto.

Kod promene pravca trase treba uzeti u obzir najmanje dozvoljene prečnike savijanja za različite temperature:

$R_{min}=50$ d na 0°C.

$R_{min}=35$ d na 10°C

$R_{min}=20$ d na 20°C

Cijev položena u rov se zatrpa peskom ili finim materijalom bez kamenja do visine 30- 40 cm iznad temena cevi. Nasuti materijal treba dobro nabiti da ispuni sve praznine oko cevi.

Mesta spajanja na cevovodu se zatrpavaju tek posle obavljenog ispitivanja na probni pritisak.

Način spajanja polietilenskih cijevi

Polietilenske cijevi se mogu spajati na više načina (MEST EN 12201-3/2012)

- rastavljivom vezom (metalne spojnice, spojnice i fazonski komadi od PE i PP, prirubnice)
- nerastavljivom vezom (zavarivanje suočeno, polifuzijsko i elektrofuzionim spojnim elementima)

U prvu grupu spadaju:


1. mehaničke spojnice
2. spojnice spajane kompresijom cijevi
3. spojnice sa gumenim dihtungom
4. spojevi sa slobodnom prirubnicom
5. dilatacijski spojevi

U drugu grupu spadaju:

6. spajanje estruzijom
7. električne spojnice
8. ručno (džepno) spajanje
9. sučeono spajanje

PLASTIČNA MEHANIČKA SPOJNICA


Ovaj tip spoja se jako koristi za polietilen visoke gustoće i niske gustoće u kolutima, sa radnim pritiskom do PN 16. Montaža je jako jednostavna.



SPAJANJE ELEKTROSPOJNICAMA

Polietilenske spojnice, korištene za ovaj tip spajanja cijevi, imaju u unutrašnjosti promjera, elektrodu koja aparatom sa transformatorom i satom kojim se regulira vrijeme zagrijavanja, topi materijal koji postaje jedno tijelo između spojnice i cijevi koja je već prije uvučena u spojnicu.





PEHD električna spojnica

SUČEONO SPAJANJE

Najčešći i najefikasniji način spajanja PE cijevi je sučeono spajanje, koje se koristi i kod izrade fazonskih komada.

Sučeono spajanje PEHD cijevi visoke gustoće

Za izvođenje sučeonog spajanja sa termoelementom, potrebno je imati aparat sa sledećim karakteristikama:

- mora imati napravu (nosač cijevi ili dva specijalna dijela) koja mora garantovati stabilnost, izbjegavajući eventualna zakrivljenja;
- brusilicu za brušenje i čišćenje dva kraja cijevi koje se spajaju a kojagarantira savršeno prijanjanje istih;
- hidrauličnu centralu pod pritiskom za pomicanje cijevi postavljene na aparat;
- termoploču za ugrijavanje spojnih površina.


Spajanje se vrši u tri faze:

- 1) Zagrijavanje krajeva preko ugrijanog termoelementa do 210 -220 'C.
- 2) Samo sjedinjavanje (spajanje) može se podijeliti u slijedeće faze:

- a) približavanje dvaju krajeva;
- b) spajanje cijelom površinom;
- c) pritisak do kompletnog spajanja dvaju krajeva ovisno o vrijednostima iz tablice. Važno je da se ova operacija izvrši u roku od 10 sek.

3) Hlađenje.

Hlađenje se mora vršiti prirodnim putem i to na mašini, sa pritiskom do temperature od 50 do 60 °C (ovisno o vrijednostima u tabeli), važno je izbjegavati neke vanjske rashlađivače. Za neposredno utvrđivanje kakvoće spoja dvaju krajeva, treba biti vidljiv prsten po cijeloj kružnici gdje K (vidi sliku) treba biti uvijek veći od 0 (vanjski promjer cijevi). Prije kontrole koja se izvodi pod pritiskom spojene cijevi, uobičajeno je da se pričeka jedan sat nakon zadnjeg varenja.



Kontrola spojeva

Spojevi i fazonski komadi za stalnu upotrebu

Sistem stalnih spojeva za cijevi zahtijeva fazonske komade koji se lako pronalaze na tržištu. Oni su napravljeni od polietilena visoke gustoće (PE v.g.). Tipovi spojeva proizvedenih po gorenavedenoj normi su:

- koljeno od 90°
- koljeno od 45°
- T komad od 90°
- redukcije

11. UČVRŠĆIVANJE I ISPITIVANJE POTISNIH CJEVOVODA

Posle izvedene montaže cjevovoda, a pre ispitivanja na probni pritisak, mora se izvršiti osiguranje cjevovoda. Kada je izvršeno ispitivanje na probni pritisak i dat nalog, od

strane nadzornog organa za izvođenje sledeće faze radova na cjevovodu, neophodno je sve privremene potpore oko učvršćivanja cevovoda za fazu ispitivanja zamijeniti stalnim objektima.

Cjevovod se mora učvrstiti od pomjeranja zbog nastupajućih unutrašnjih sila i spoljnih uticaja. Učvršćivanje cjevovoda posebnim betonskim blokovima predviđeno je u sledećim slučajevima:

a) kad cjevovod mijenja pravac po horizontali ili vertikali

b) na strmim terenima

Veličina, oblik i položaj zaštitnog bloka zavise od nastupajućih sila, prečnika cijevi dozvoljenog opterećenja zemljišta i vrste fazonskog komada ili armature.

Na osnovu toga, daju su dimenzije i oblik te je obaveza izvođača da se pridržava projektovanih dimenzija i oblika. Za anker blokove je predviđena MB-20. Na dionicama gdje se cjevovod postavlja po strmoj ravni predviđa se usidrenje, da ne bi došlo do toga da cjevovod zajedno na nasutim materijalom počne da klizi. Na takvim strminama predviđaju se poprečni zidovi koji će zadržati cijevi odnosno nasuti materijal.

Kod ugrađivanja cjevovoda na strminama treba vršiti zatrpavanje cijevi i nabijanje materijala u slojevima od po 10 cm debljine sve do nivelete terena. Nabijanje mora biti izvedeno tako da ne dozvoli prodiranje atmosferskih padavina u rov, jer bi mogle izazvati ispiranje pijeska a time i havariju cjevovoda.

Ispitivanje cjevovoda vrši se u svemu prema zahtjevima standarda MEST EN 805/2010, čiji se isječak daje u nastavku teksta. Takođe, u nastavku je dat i predlog formulara za ispitivanje potisnih cjevovoda.

12. ISPITIVANJE CJEVOVODA NA PROBNI PRITISAK

Isječak iz propisa EN 805 : 2010

11 Ispitivanje cjevovoda

11.1 Uopšteno

U svakom cjevovodu nakon postavljanja treba ispitati pritisak vode, kako bi osigurali zaptivenost odnosno pravilno postavljanje cijevi, cijevne spojke, spojnice i dalje djelove cjevovoda kao i podupirače/oslonce.

11.2 Sigurnosne mjere opreza

11.2.1. Oprema i odjeća

Prije početka treba ispitati da li je na raspolaganju odgovarajuća sigurnosna oprema i da li personal raspolaže prikladnom sigurnosnom odjećom.

11.2.2 Rovovi za cijevi

Nakon polaganja cijevi rove treba ostaviti dobro osigurane do završetka uspostavljanja u prvobitno stanje. Radovi u kanalima, koji nisu u vezi sa ispitivanjem pritiska, nisu dozvoljeni za vrijeme hidrauličnog ispitivanja .

11.2.3. Punjenje i ispitivanje

Cjevovode treba polako puniti vodom sa otvorenim vazdušnim ventilima i dovoljnim obezvazdušenjem.

Prije sprovođenja ispitivanja pritiska treba osigurati, da je oprema za ispitivanje kalibrirana, da bude spremna za rad i pravilno povezana sa cjevovodom. Hidraulično ispitivanje treba sprovoditi sa zatvorenim uređajima za provjetravanje i sa otvorenim armaturama.

Za vrijeme cjelokupnog ispitivanja treba nadgledati planirani tok i svaku promjenu toka ispitivanja, kako bi se izbjeglo ugrožavanje personala. Personal mora da bude upoznat sa djelovanjem nastupajućeg pritiska na ugrađene cijevne spojke i podupirače i posledicama u slučaju otkazivanja.

Cjevovod treba lagano popustiti i isprazniti pri otvorenim uređajima za ispuštanje vazduha.

11.3. Hidraulično ispitivanje

11.3.1 Pripreme

11.3.1.1. Zatrpavanje i ankerisanje

U slučaju da je neophodno, prije hidrauličkog ispitivanja cijevi moraju biti zatrpane da bi se izbjegla promjena položaja, koja može dovesti do nezaptivenosti. Zatrpavanje u dijelu spojeva je prema slobodnom izboru. Potpore/oslonce i ankere treba tako izvesti, da oni izdrže i opterećenja od probnog pritiska. Potpore/oslonce od betona moraju prije početka ispitivanja da posjeduju dovoljnu čvrstinu. Treba obratiti pažnju na to, da su završni djelovi cijevi i druge privremeno ugrađene, završni fazonski djelovi dovoljno pričvršćeni i da je opterećenje podjednako raspoređeno shodno dozvoljenom zemljišnom pritisku. Privremeno ugrađene potpore ili ankeri na krajevima djelova koji se testiraju ne smiju da budu uklonjene prije oslobađanja pritiska cjevovoda.

11.3.1.2. Utvrđivanje i punjenje djelova koji se ispituju

Cjevovod može u cjelini, ili ukoliko je to neophodno, da se ispita u segmentima.

Djelove koji se ispituju treba tako odrediti, da se:

- dostigne kontrolni pritisak na najnižem mjestu svakog ispitnanog segmenta;*
- na najvišoj tački svakog segmenta može dostignuti najmanji MDP (radni pritisak sistema), osim prema drugim uputstvima projektanta;*
- obezbijedi neophodna količina vode za hidraulično ispitivanje koja može da se ispusti bez poteškoća.*

Svaka vrsta štata i stranih tijela prije početka testiranja mora da bude uklonjena iz cjevovoda. Dio koji se ispituje se puni vodom. Ukoliko projektant drugačije ne propisuje, kod cjevovoda za pijaću vodu za hidraulično ispitivanje treba koristiti pijaću vodu.

Cjevovod treba što je moguće bolje obezvuđiti. Cjevovod treba puniti, po mogućstvu od najniže tačke, da bi se sprečilo povratno usisavanje i da vazduh može da se ispušta na odgovarajuće dimenzionirane uređaje za obezvuđenje.

11.3.2. Kontrolni pritisak

Za sve cjevovode treba, polazeći od najvišeg radnog pritiska sistema (MPD), izračunati kontrolni pritisak sistema (STP) kako sledi:

- prilikom izračunavanja tlačnog udara: $STP = MDP_c + 100 \text{ kPa}$*
- ako se tlačni udar ne izračunava: $STP = MDP_a \cdot 1,5$*
ili: $STP = MDP_a + 500 \text{ kPa}$. U svakom slučaju važi niža vrijednost.

Vrijednost tlačnog udara koja je sadržana u MDPa ne smije da bude manja od 200 kPa.

Izračunavanje tlačnog udara mora da se sprovede pogodnim postupkom primjenom odgovarajuće jednačine i odgovarajuće pretpostavke projektanta. Uz to treba uzeti u obzir najnepovoljnije uslove radnih uslova. Uobičajeno je, da su mjerni uređaji priključeni na najnižoj tački dionice koja se ispituje.

Ukoliko mjerni uređaji ne mogu da se priključe na najnižoj tački testiranog djela, kao rezultat se dobija pritisak za hidraulično ispitivanje iz kontrolnog pritiska sistema, izračunava se za najnižu tačku kontrolne deonice minus visinska razlika.

U specijalnim slučajevima, naročito pri kraćim dužinama cjevovoda i priključcima $\leq DN\ 80$ i kraće od 100 m, radni pritisak može da se predvidi kao kontrolni pritisak sistema, ukoliko projektant nije predvideo drugačije.

11.3.3 Postupak ispitivanja na pritisak

11.3.3.1. Uopšteno

Za sve vrste cijevi i materijala smiju da se primjene različiti potvrđeni procesi ispitivanja na pritisak. Postupak ispitivanja određuje projektant i smije da se sprovede u tri faze:

- *predispitavanje*
- *ispitivanje opadanja pritiska*
- *glavno hidrauličko ispitivanje*

Pojedinačne faze određuje projektant.

11.3.3.2. Predispitivanje

Predispitivanje služi za:

- *Stabilizovanje dijela cjevovoda koji će da se ispituje od daljih mogućih odstupanja od početnih slijeganja;*
- *Dovoljno zasićenje vodom kod primjene hidroskopijskih materijala cijevi i oplastranja;*
- *Da se predvidi porast volumena zbog pritiska kod fleksibilnih cijevi prije glavnog ispitivanja.*

Cjevovod treba podijeliti na odgovarajuće segmente, potpuno napuniti vodom, odzračiti i pritisak dovesti najmanje na radni pritisak, a da se pri tome ne prekorači kontrolni pritisak sistema.

Ukoliko nastupe neprihvatljive promjene dužine djela cjevovoda ili da se pojave propuštanja, treba rasteretiti cjevovod i otkloniti uzroke.

Trajanje predispitivanja zavisi od materijala od kojeg su cijevi i oplaćenja cijevi a propisuje ga projektant uzimajući u obzir odgovarajuće norme proizvoda.

11.3.3.3 Kontrola opadanja pritiska

Kontrola opadanja pritiska omogućava određivanje preostalog vazduha u cjevovodu.

Vazduh u kontrolnom dijelu cjevovoda vodi do pogrešnih rezultata, koji pokazuju prividnu nezaptivenost ili u pojedinim slučajevima mogu da prikriju malu nezaptivenost. Prisutan vazduh smanjuje tačnost rezultata postupka gubitka pritiska i rezultata gubitka vode.

Projektant propisuje da li treba preduzeti kontrolu opadanja pritiska. Postupak za sprovođenje kontrole kao i neophodno obračunavanje su opisani u dodatku A.26 – (važi samo za postupak ispitivanja opadanja pritiska i računanja dopuštenog gubitka vode).

11.3.3.4 Glavno tlačno hidrauličko ispitivanje

11.3.3.4.1 Uopšteno

Glavnim hidrauličnim ispitivanjem ne smije se početi, prije nego se uspješno završi predispitivanje i kontrola opadanja pritiska, ukoliko projektant nije drugačije propisao.

Treba uzeti u obzir uticaje većih promjena temperature.

Postoje dva osnovna postupka ispitivanja.

- postupak gubitka vode;*
- postupak gubitka pritiska.*

Projektant propisuje koji postupak će se primjeniti. Za cijevi sa viskoelastičnim svojstvima planer može da utvrdi alternativni postupak kontrole, kao što je opisano u dodatku A.27.

11.3.3.4.2 Postupak gubitka vode

Mogu da se primjene dva mjerna postupka jednake vrijednosti za utvrđivanje gubitka vode. To su, kao što je dalje opisano, mjerenje ispuštene količine vode ili mjerenje naknadno upumpane količine vode.

a) *Mjerenje ispuštene količine vode*

Pritisak je ravnomjeran do kontrolnog pritiska sistema (STP). Kontrolni pritisak sistema treba držati naknadnim upumpavanjem, ukoliko je neophodno, najmanje jedan sat.

Povezivanje pumpe treba osloboditi i treba spriječiti dalji dotok vode u kontrolni dio za vrijeme kontrole od jednog sata ili duže, ukoliko projektant to propisuje.

Treba izmjeriti opadanje pritiska na kraju kontrolnog ispitivanja i uspostaviti STP naknadnim upumpavanjem. Gubitak treba mjeriti ispuštanjem vode, dok se ponovo ne dostigne vrijednost opalog pritiska na kraju kontrole.

b) *Mjerenje naknadno upumpane količine vode*

Pritisak treba ravnomjerno povećavati do kontrolnog pritiska sistema (STP).

Kontrolni pritisak sistema treba održati najmanje jedan sat ili duže, ukoliko projektant to propisuje.

Za vrijeme trajanja ispitivanja pogodnim uređajem treba mjeriti kontrolu količinu vode koja se upumpava za održavanje kontrolnog pritiska sistema i istu bilježiti.

Postupak propisuje projektant.

Izmerena količina gubitka vode na kraju prvog sata trajanja kontrole ne smije da prekorači proračunate vrijednosti prema sledećoj jednačini:

$$\Delta V_{\max} = 1,2 \cdot V \cdot \Delta p \cdot \left(\frac{1}{E_w} + \frac{ID}{e \cdot E_r} \right)$$

Pritom je:

ΔV_{\max} *dozvoljen gubitak vode u litrima;*

V *volumen kontrolnog dijela u litrima*

Δp *u odjeljku 11.3.3.4.3 utvrđen dozvoljen gubitak pritiska u kilopaskalima* E_w
modul kompresije vode u kilopaskalima

D *unutrašnji prečnik cijevi u metrima*

e *debljina zida cijevi u metrima*

E_r *modul elastičnosti zida cijevi u pravcu obima u kilopaskalima*

$1,2$ *dozvoljeni faktor (npr. udio vazduha) za glavno ispitivanje pritiska.*

11.3.3.4.3 Postupak gubitka pritiska

Pritisak mora ravnomjerno da bude povećan na kontrolni pritisak sistema (STP).

Trajanje ispitivanja gubitka pritiska iznosi 1 sat ili duže, na osnovu odgovarajuće odluke projektanta. Kod glavne kontrole pritiska gubitak pritiska Δp mora da pokazuje opadajuću tendenciju i na kraju prvog sata ne smije da prekorači sledeće vrijednosti:

- 20 kPa za cijevi kao što su duktilne livene cijevi sa ili bez obloge od cementnog maltera, čelične cijevi sa ili bez obloge od cementnog maltera, cijevi od lima, plastične cijevi;*
- 40 kPa za cijevi kao što su cijevi od cementnih vlakana i ne okrugle betonske cijevi. Za cijevi od cementnih vlakana može dozvoljeni gubitak pritiska od 40 kPa da se poveća na 60 kPa, ako je projektant ubjeđen da predstoje prekomjerni uslovi apsorpcije.*

Za cijevi sa viskoelastičnim svojstvima (npr. PE-cijevi), za koje ne može da se dokaže vodootpornost, u vremenu prikladnom za ovaj postupak, treba alternativno preduzeti odvojena ispitivanja (vidi dodatak A.27). Za kontrolu osiguranog položaja treba u ovom slučaju u jednakim intervalima ponovo uspostavljati kontrolni pritisak sistema STP u toku propisanog vremena, pri čemu gubitak pritiska mora da pokaže opadajuću tendenciju.

11.3.3.4.4 Vrednovanje rezultata ispitivanja

Ukoliko gubitak prelazi propisane vrijednosti ili se utvrdi greška, mora da se kontroliše dionica ispitivanja i prema potrebi popravi. Ispitivanje treba ponoviti, dok gubitak ne odgovara propisanim vrijednostima.

11.3.3.5 Zaključno ispitivanje sistema cjevovoda

Ukoliko je trasa cjevovoda za hidraulično ispitivanje podjeljena na više dionica i da su pri tome sve dionice pokazale pozitivne rezultate, ukupna trasa mora najmanje 2 h da se napuni radnim pritiskom, ukoliko je projektant to propisao. Svaki dodatni dio cjevovoda, koji se ugradi nakon hidrauličkog ispitivanja ukupne trase, mora da se vizuelno ispita na nezaptivenost i promjenu dužine.

11.3.4 Bilježenje rezultata ispitivanja

Treba sastaviti potpunu dokumentaciju rezultata ispitivanja i čuvati je.

A.27 dodatak uz 11.3.3.4 - Glavno tlačno hidrauličko ispitivanje

A.27.1 Uopšteno

Ovo alternativno tlačno hidrauličko ispitivanje za cjevovode sa viskoelastičnim svojstvima (kao na primjer cjevovodi iz polietilena (PE) i polipropilena (PP) bazira na temelju činjenice da se za ove materijale sa karakterističnom ekspanzijom glavno tlačno hidrauličko ispitivanje prema 11.3.3.4 ne može smatrati dovoljnim.

Ovo alternativno tlačno hidrauličko ispitivanje je u nastavku opisano.

A.27.2 Postupak ispitivanja

Cjelokupan postupak ispitivanja sastoji se od neophodnih predispitivanja uključujući fazu popuštanja, od integrisanog ispitivanja opadanja pritiska i glavnog ispitivanja.

A.27.3 Predispitivanje

Sprovođenje predispitivanja je preduslov za glavno ispitivanje.

Predispitivanje ima za cilj da stvori preduslove za promjene unutrašnjeg pritiska i promjene obima zavisnih od vremena i temperature.

Predispitivanje treba izvesti prema sledećim koracima da bi se izbegli pogrešni rezultati prilikom glavnog ispitivanja.

- Nakon ispiranja i obez vazdušavanja napraviti najmanje jednočasovnu fazu popuštanja da bi se smanjili naponi koji su zavisni od pritiska. Pri tome ne smije da ulazi vazduh u dio koji se ispituje;*
- Nakon ove faze popuštanja pritisak treba podizati kontinuirano i brzo (tokom 10 minuta) na kontrolni pritisak sistema (STP). Kontrolni pritisak sistema treba održati putem stalnog i kratkotrajnog naknadnog upumpavanja u vremenskom periodu od 30 minuta. Za to vrijeme treba pregledati cjevovod na vidljive nezaptivenosti;*
- Nakon toga slijedi jednočasovna faza mirovanja bez naknadnog upumpavanja tokom koje se cjevovod može viskoelastično preoblikovati;*

– Pritisak koji preostane na kraju faze mirovanja treba izmjeriti.

Usled uspješnog predispitivanja nastavlja se sa postupkom ispitivanja. Ukoliko opadanje pritiska prekorači 30% od kontrolnog pritiska sistema (STP), treba prekinuti sa predispitivanjem a dio koji se ispituje treba rasteretiti. Okvirne uslove ispitivanja (npr. uticaj temperature, znaci koji upućuju na mjesta curenja) treba provjeriti i ponovo uspostaviti. Predispitivanje treba ponoviti tek nakon jednočasovne faze mirovanja.

A.27.4 Integrirana kontrola opadanja pritiska

Rezultat glavnog ispitivanja se može prosuditi samo kada je volumen vazduha koji je preostao u dijelu koji se ispituje prilično neznatan. Treba se pridržavati sledećih koraka.

– Brzo snižavanja pritiska postojećeg pritiska od Δp (10% bis 15% von STP) na kraju predispitivanja putem ispuštanja vode iz dijela koji se ispituje.

– Precizno mjerenje ispuštenog volumena vode ΔV .

– Račun dozvoljenog gubitka vode ΔV_{\max} je prema sledećoj jednačini i kontroli, da li je volumen ispuštene vode ΔV prekoračio vrijednost ΔV_{\max} .

$$\Delta V_{\max} = 1.2 \cdot V \cdot \Delta p \cdot \left(\frac{1}{E_w} + \frac{ID}{e \cdot E_r} \right)$$

Pri tome je:

ΔV_{\max} dozvoljeni gubitak vode u litrima; V

volumen kontrolnog dijela u litrima;

Δp izmjereni gubitak pritiska u kilopaskalima;

E_w modul kompresije vode u kilopaskalima; D

unutrašnji presjek cijevi u metrima;

e debljina zida cijevi u metrima;

E_r modul elastičnosti zida cijevi u pravcu obima u kilopaskalima;

1,2 dozvoljeni faktor za dozvoljeni udio vazduha za glavno ispitivanje pritiska.

Za procenjivanje rezultata ispitivanja važan je precizan podatak o E_r kao i da se uzme u obzir temperatura i trajanje ispitivanja. Posebno kod manjih prečnika i kratkih kontrolnih djelova na isti način je moguće mjeriti Δp i ΔV . Ukoliko je vrijednost ΔV veća

od ΔV_{max} mora se prekinuti kontrola pritiska i cjevovod nakon rasterećenja obezvazdušiti.

A.27.5 Glavno ispitivanje

Viskoelastično istezanje koje je prouzrokovano usled napona prilikom kontrolnog pritiska sistema STP, prekida se putem integrisanog ispitivanja pada pritiska. Brzo smanjenje pritiska dovodi do stezanja/kontrakcije cjevovoda. Porast pritiska koji prouzrokuje kontrakcija treba posmatrati i zabilježiti u vremenskom periodu od 30 minuta (glavno ispitivanje). Glavno ispitivanje se prihvata kao uspješno, ako linija pritiska ne pokaže tendenciju opadanja u periodu kontrakcije od 30 minuta. 30- minutno vrijeme kontrakcije je normalno dovoljno za prosuđivanje (pogledati sliku A6). Ukoliko za ovaj period linija pritiska pokaže opadajuću tendenciju to ukazuje na nezaptivenost u dijelu koji se ispituje.

U slučaju sumnje treba produžiti trajanje ispitivanja na 90 min.. Pri tome pad pritiska ne smije da bude veći od 25 kPa, ako se mjeri počevši od najviše vrijednosti u toku faze kontrakcije.

Ukoliko pritisak padne ispod 25 kPa, smatra se da kontrola pritiska nije bila uspješna.

Preporučuje se da se sve mehaničke spojnice cijevi vizuelno kontrolišu prije kontrole zavarenih spojnica.

Greške i nedostatke u cjevovodu treba popraviti prije ponavljanja kontrole pritiska.

Ponavljanje glavnog ispitivanja mora da slijedi samo pod pridržavanjem ukupnog redosleda ispitivanja uključujući 60-minutnu fazu mirovanja tokom procesa predispitivanja.

Predlog formulara za ispitivanje potisnih cjevovoda dat je u nastavku, a formiran je prema zahtjevima iz standarda MEST EN 805.

ZAPISNIK

O ISPITIVANJU CJEVOVODA NA PRITISAK

br. _____

1. Opšti podaci

- 1.1. Ovlašćeni predstavnici:
Naručilac:
Izvođač:
Podizvođač:
Investitor (nadzor):

- 1.2. Mjesto i datum ispitivanja:
1.3. Naziv cjevovoda (objekat):
1.4. Dionica se ispituje : od _____ do _____ ukupno _____ m
1.5. Isporučilac cijevi:
1.6. Materijal i dimenzije cijevi: Ø/d, SDR, debljina zida cijevi:
1.7. Vrsta spojeva i broj spojeva:
1.8. Tip manometra:

2. ISPITIVANJE NA PRITISAK prema EN 805:2000 – A.27.4.

- 2.1. Maksimalni ispitni pritisak (STP): _____ bara

2.2. PETHODNO ISPITIVANJE

- 2.2.1 Vrijeme stavljanja cjevovoda pod ispitni pritisak (STP) od: _____ do _____ ukupno _____ min
(maksimalno 10 minuta)
2.2.2. Postignuti ispitni pritisak (STP) nakon 30 minuta održavanja pritiska: _____ bar
2.2.3. Protisak u cjevovodu nakon perioda od 60 minuta (P_{60}): _____ bar
2.2.4. Pretkodno ispitivanje je izvedeno _____ uspješno _____ neuspješno

2.3. INTEGRISANO ISPITIVANJE OPADANJA PRITISKA

- 2.3.1 Pritisak na manometru nakon brzog sniženja pritiska ispuštanjem vode iz cjevovoda u najkraćem vremenu (sniženje pritiska za $\Delta p=10-15\%$)
2.3.1. Zapremina ispuštene vode $\Delta V=$ _____ lit. ($\Delta V_{max}=$ _____ lit)
2.3.3 Integrirano ispitivanje opadanja pritiska je (uslov $\Delta V < \Delta V_{max}$) izvedeno: _____ uspješno/ _____ neuspješno

2.4. GLAVNO ISPITIVANJE

- 2.4.1 Izmjereni pritisak nakon 30 minuta: _____ bara
2.4.2.1. Pritisak nema opadajuću tendenciju: DA: (Glavno ispitivanje je uspješno)
2.4.2.2. Pritisak ima opadajuću tendenciju:
2.4.2.2.1. Pritisak u cjevovodu na kraju dodatnog perioda od 90 minuta je : _____ bara
2.4.2.2.2. Pad pritiska na kraju dodatnog vremena u trajanju od 90 minuta je:
(manji od 25kPa) : DA : (Glavno ispitivanje je uspješno)

ZAKLJUČAK: Ispitivanje cjevovoda na pritisak je uspješno sprovedeno

Za Naručioca: _____ Za Izvođača: _____ Za Podizvođača: _____ Za Nadzornog organa: _____

13. ZATRPAVANJE ROVA

Položene i montirane cijevi treba zatrpiti pjeskovito-šljunkovitim materijalom u visini od najmanje 30 cm iznad cijevi, ali tako da spojnice ostanu vidljive. Cijevi po svojoj cijeloj dužini moraju biti dobro podbijene. Najčešće greške su šupljine, "kaverne" ispod i oko cijevi koje mogu prouzrokovati promjenu geometrije cjevovoda i probleme u njegovom funkcionisanju.

Do mehaničkog oštećenja dolazi najčešće usled obrušavanja bokova iskopanog rova, pada teških predmeta na cijev i sl.

Ne smije se dozvoliti punjenje rova vodom prilikom jakih pljuskova, tada može doći do plivanja cevovoda ukoliko nije zaštićen.

Zatrpavanjem rova ne postiže se samo zaštita položenog cjevovoda od mehaničkih udara, nego i prilagođavanja cevi uz "jastuk".

Iz prednjeg proizilazi da se na ovaku cijev pažljivo postavlja opterećenje, ali tako da spojevi budu vidljivi, te da se može intervenisati ako se ukaže potreba, odnosno ako spoj curi.

Preostali dio rova, treba nasipati materijalom iz iskopa uz odbacivanje kamenih samaca u slojevima od po 30 cm. Zbijanje materijala u rovu nakon dostignute debljine nadsloja iznad cijevi $d=10\text{cm}$, vršiti u svemu prema zahtjevima DIN EN1610. Prvi nadsloj u debljini iznad cijevi prema DIN EN 1610 obavezno izvesti od pijeska frakcije 0-4mm, dok se sledećih 30cm izvodi od anorganskog šljunkovitog materijala iz iskopa. S obzirom da nijesu vršena prethodna geomehanička ispitivanja za potrebe ovog Projekta, za nasipanje preostalog dijela rovova do kote posteljice kolovozne konstrukcije predviđa se upotreba materijala iz iskopa, ukoliko je za njih moguće dokazati stabilnost u trupu puta. Takvi materijali imaju koeficijent uniformnosti granulometrijskog sastava $U \geq 9$. Ukoliko se nasipanje vrši nekoherentnim materijalima, krupnoća zrna ne smije biti veća od 30mm, sa maksimalno 10% zrna veličine do 40mm.

Naručilac i nadzorni organ mogu da zahtijevaju izmjenu materijala iz iskopa ukoliko se pokaže da se sa tim materijalom ne može postići odgovarajući stepen zbijenosti rova. Kontrola zbijenosti vrši se pomoću ploče sa padajućim tegom. Za obezbjeđivanje potrebnog stepena zbijenosti predviđa se izvođenje 2 do 5 opita između šahtova na svakom sloju debljine 30cm, pri čemu je obavezno izvođenje najmanje po jednog opita na pozicijama gdje je planirana ugradnja šahtova. Slojeve je potrebno zbijati do

postizanja modula stišljivosti tla od 40MPa na svakom pojedinačnom sloju nasipa i na sloju tampona ispod šahtova, a na koti posteljice kolovozne konstrukcije neophodno je postići modul stišljivosti od 50MPa.

Ako se desi da je rov prekopan na dubini većoj od projektovane, dodavanje materijala mora se izvesti u slojevima sa nabijanjem mehaničkm sredstvima do prirodne zbijenosti.

Za cjevovod koji se polaže u trotoaru - bankini, mora se postići zbijenost koja važi na putevima.

Prijem svakog sloja nasipa izvršiće Nadzorni organ, prema propisanim kriterijumima. Sve utvrđene nedostatke u odnosu na navedene uslove kvaliteta Izvođač mora da popravi, odnosno da odstrani.

U slučaju da Nadzorni organ pri kontrolnim ispitivanjima utvrdi veća odstupanja rezultata od propisanih, može naknadno da promijeni obim ispitivanja. Sporazumno s Nadzornim organom, može se odrediti kvalitet ugrađenih slojeva i po drugim priznatim metodama. U tom slučaju moraju biti, u saglasnosti sa Nadzornim organom, navedeni i kriterijumi kvaliteta ugrađivanja, kao i način i obim ispitivanja.

13. OSTALI USLOVI IZVODJENJA RADOVA

13.1. Radovi na sanaciji kolovozne konstrukcije

Donji noseći sloj

Izradi donjeg nosećeg sloja kolovozne konstrukcije pristupa se nakon izvršenog zbijanja materijala u rovu do kote posteljice i postizanja modula stišljivosti M_s od 50MPa kao i potvrde o prijemu izvedenih slojeva od strane Nadzornog organa. Posteljicu treba izvesti ravno sa tačnošću kota od $\pm 2\text{cm}$. Posteljicu izvesti sa blagim nagibom u smjeru poprečnog pada kolovoza.

Donji noseći sloj se izrađuje od tamponskog materijala $D_{\text{max}}=31.5\text{mm}$. Debljina donjeg nosećeg sloja na nekategorisanim i putevima niže kategorije treba da iznosi min 15cm, dok je duž dionica koje se vode magistralnim ili regionalnim pravcima potrebno izvesti dva sloja tampona (20+15cm). Ukoliko Nadležna institucija u čijoj je nadležnosti predmetna saobraćajnica izda uslove za sanaciju, Izvođač je dužan da se u potpunosti pridržava tih uslova i obezbijedi potrebne dokaze o kvalitetu ugrađenog

materijala i radova. Step en zbijenosti tampona kontrolisati pomoću ploče sa padajućim tegom, izvođenjem 2-5 opita između susjednih šahtova, uz obavezno izvođenje opita uz izvedene šahtove koji predstavljaju slaba mjesta u kolovoznoj konstrukciji. Po potrebi Nadzor može zahtijevati i veći broj opita od propisanog u slučaju da postoji sumnja u kvalitet nasipanja i zbijanja materijala. Na gornjoj koti tamponskog sloja kolovozne konstrukcije potrebno je postići modul stišljivosti $M_s=80\text{MPa}$. Sva ispitivanja stepena zbijenosti materijala uračunata su u jediničnu cijenu pozicije iz Predmjera. Svako dodatno ponavljanje opita zbog nezadovoljavajućih rezultata takođe pada na teret izvođača. Jediničnom cijenom obuhvaćena je izrada izvještaja o stepenu zbijenosti materijala od ovlaštene institucije.

Materijal za izvođenje donjeg nosećeg sloja - tampona treba da zadovolji sledeće uslove po pitanju kvaliteta:

- koeficijent uniformnosti $U = d_{60}/d_{10}$: $15 \geq d_{60}/d_{10} \geq 30$
- materijal ne smije sadržati organske materije (određivanje zagađenosti organskim materijama približnom kolorimetrijskom metodom)
- granulometrijski sastav tamponskog materijala treba da zadovoljava sledeće uslove:

Veličina otvora sita (mm)	0.1	0.2	0.5	1	2	5	10	20	31.5
Min prolazi kroz sito (%)	2	5	8	11	15	25	35	60	100
Max prolazi kroz sito (%)	9	14	20	30	40	55	65	80	100

Materijal za donji noseći sloj ne smije se ugrađivati preko smrznute površine, niti se smije ugrađivati preko sloja snijega i leda.

Gornji noseći sloj BNS 22 i habajući sloj AB11

S obzirom da se trase cjevovoda polažu duž saobraćajnica različitih kategorija, potrebno je napraviti razliku u odnosu na kategorije puteva odnosno njihovo postojeće stanje. Naime, neophodno je, prilikom izvođenja iskopa, da Izvođač evidentira postojeće stanje kolovozne konstrukcije, pismeno putem gradilišne dokumentacije i fotografski.

Kod lokalnih, nekategorisanih puteva, puteva manje važnosti sanaciju kolovozne konstrukcije izvesti izvođenjem jednog sloja BNS22, debljine 6cm. Sloj BNS 22 izvesti na

prethodno pripremljenoj podlozi - donjem nosećem sloju debljine min15cm, propisno nivelisanom i zbijenom do $M_s=80\text{MPa}$. Karakteristike ugrađene asfaltne mješavine treba da odgovaraju u svemu zahtjevima iz standarda JUS U.E9.021 ili drugog važećeg standarda po zahtjevu Naručioca, za srednje saobraćajno opterećenje. Umjesto sloja BNS 22, na zahtjev Naručioca kod navedene kategorije puteva može se ugrađivati sloj BNHS16. O kvalitetu izvedenih asfaltnih radova potrebno je pribaviti odgovarajuće ateste izdate od strane ovlaštene institucije. U jediničnu cijenu pozicije vraćanja kolovozne konstrukcije u prvobitno stanje uračunati su svi troškovi ispitivanja kvaliteta izvedenih radova i ugrađenog materijala u kolovoznu konstrukciju.

Asfaltni sloj (BNS 22) može se polagati na podlogu koja je suva i nije smrznuta. Prije početka radova na izvođenju sloja asfalt betona podloga mora biti dobro oprana, očišćena čeličnim četkama i izduvana kompresorom. Pošto se završi čišćenje podloge, nadzorni organ snimiće nivoletu i ravnost podloge. Na djelovima gdje površina tamponskog sloja odstupa od propisane visine za više od 20mm (kod izvođenja BNS22) odnosno 15mm (kod izvođenja habajućeg sloja AB11s) neophodno je da izvođač izvrši popravku podloge prema zahtjevima traženim projektnim rješenjem, odnosno:

- na mjestima gdje je površina podloge ispod propisane nivelete, treba popravku izvršiti povećanjem sloja asfaltne mješavine;
- na mjestima gdje je površina podloge iznad propisane nivelete, treba na odgovarajući način skinuti višak u podlozi.

Prije izrade asfaltnog sloja obavezno je nanošenje sloja emulzije u količini od 150 g bitumenskog veziva po m^2 . Vrsta emulzije je u zavisnosti od vrste podloge.

Kod vođenja trase cjevovoda regionalnim i magistralnim putevima potrebno je veoma pažljivo pristupiti sanaciji kolovozne konstrukcije, s obzirom da neadekvatnim izvođenjem ovih radova može biti ugrožena stabilnost trupa puta usled prodiranja vode sa površine kolovoza. Praksa je pokazala da se kod ove kategorije puteva u našoj zemlji kolovozna konstrukcija uglavnom izvodi od dva noseća i jednog habajućeg sloja. S obzirom da je predmjerom i predračunom radova predviđena širina rova od oko 1m ili nešto više na magistralnim putevima, to se nameće pitanje mogućnosti pravilne ugradnje gornjih nosećih slojeva BNS22, s obzirom na otežano kompaktiranje asfaltnih slojeva upotrebom valjaka širine manje od širine rova, (valjcima manje težine ne postižu se adekvatni rezultati zbijenosti slojeva). Stoga se u ovim situacijama, prema uslovima koje izdaje institucija nadležna za upravljanje

magistralnim i regionalnim putevima (Direkcija za saobraćaj), prvi sloj BNS22 izvodi u širini rova, dok se ugradnja drugog sloja vrši na širini rova proširenoj za po 20cm sa obje strane. Sloj asfalt betona ugrađuje se na cijeloj širini kolovozne trake.

Materijal za izvođenje sloja od asfalt betona mora ispunjavati zahtjeve iz standarda JUS U.E4.014 ili drugog važećeg standarda po zahtjevu Naručioca. O kvalitetu izvedenih asfaltnih radova potrebno je pribaviti odgovarajuće ateste izdate od strane ovlaštene institucije, čija je cijena obuhvaćena jediničnim cijenama za poziciju „vraćanje u prvobitno stanje terena“ iz Predmjera i predračuna radova.

Asfaltni sloj ugrađuje se jednim finišerom i odgovarajućom garniturom valjaka po tehnologiji usvojenoj na probnoj deonici. Prilikom nastavljanja radova, posle dužih radnih zastoja ili prekida rada, mjesto sastava odsjeći po cijeloj debljini i premazati bitumenskom emulzijom. Asfaltni slojevi sa specifikacijama iz ovih tehničkih uslova mogu se ugrađivati isključivo kada su temperature vazduha veće od 5°C, bez vjetra ili minimum 10°C sa vjetrom. Asfaltna mješavina ne smije se ugrađivati kada je izmaglica ili kiša. Temperatura podloge ne smije da bude niža od +5°C. Asfaltna masa može se transportovati samo u vozilima čiji je tovarni sanduk prethodno očišćen i premazan rastvorom silikonske emulzije. Upotreba nafte i naftnih derivata je zabranjena. U transportu asfaltna masa se mora pokrivati. Temperatura asfaltne mješavine na mjestu ugrađivanja ne smije biti niža od 140°C i viša od 175°C.

13.2. Ostali uslovi

Za sve materijale koji se koriste prilikom izvođenja radova predviđenih Projektom Izvođač je dužan da pribavi odgovarajuću atestnu dokumentaciju/sertifikate izdate od strane proizvođača materijala odnosno ovlašćenih institucija. Navedena atestna dokumentacija/sertifikati obuhvaćena je jediničnim cijenama iz Predmjera.

Dužnost izvođača je da do konačne predaje odnosno dobijanja upotrebne dozvole obezbedi instalacije i objekte od mehaničkog oštećenja, zapušavanja, bespravnog korišćenja i sl. Ispitivanje, cevovoda na probni pritisak/vodonepropusnost mora se izvesti u svemu prema uslovima preduzeća "Vodovod i kanalizacija", odnosno važećim standardima iz te oblasti. Sve troškove ispitivanja i obezbeđenja snosi izvođač.

Ispitivanje i pražnjenje mreže može se vršiti samo po uputstvu nadzornog organa. Zabranjeno je pražnjenje mreže u iskopani rov ili korišćenje za te izvedene deonice

kanalizacije. Sve troškove za preradu spojeva ili popravke nekvalitetno izvedenih radova snosi izvođač.

Izvođač je dužan da uradi i sve radove (sa davanjem potrebnih materijala) koji nisu obuhvaćeni projektom, ako su isti neophodni za normalno funkcionisanje instalacije ili usaglašavanje sa postojećim propisima. Instalaciju mora da preda ispravnu i sposobnu za pravilno funkcionisanje. Na mestima ukrštanja sa drugim instalacijama mora da izvrši obezbeđenje od slijeganja ili kasnije oštećenja u toku eksploatacije.

Izvođač je dužan da obezbedi katastarsko snimanje instalacija i da na vrijeme (prije zatrpavanja) pozove prodavnike katastra da izvrše snimanje.

Sve troškove za to snosi izvođač ukoliko nije drugačije navedeno kroz predmjer radova. Priključke na postojeće kanale i cjevovode mora da izvede kvalitetno i tačno po uslovima preduzeća koje je zaduženo za upravljanje hidrotehničkom infrastrukturom odnosno prema važećim standardima.

Izvođač je dužan da cevovod i kanale sa objektima na njima preda Investitoru na korišćenje i održavanje i dostavi pismeni dokument o tome u vidu Elaborata terenskih podataka izvedenog stanja cjevovoda urađenog od strane licencirane geodetske institucije.

TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA

Za obezbeđenje dobre izrade instalacije prema projektu, njenog besprekornog funkcionisanja i dobrog održavanja, izvođač se mora držati tehničkih uslova koji se prilažu kao obavezni sastavni dio projektne dokumentacije. Ovim uslovima se reguliše materija koja nije precizirana samim projektom, JUS, EN standardom, GN normama niti drugim propisima.

1. PREDHODNE MJERE

Izvođač je dužan da se u svemu pridržava odobrenog projekta. On je dužan da prije početka rada uporedi projekat instalacije sa stvarnim stanjem na gradilištu i s nadzornim organom otkloni eventualne nejasnoće. Prije svake eventualne izmjene izvođač je dužan da blagovremeno izvijesti nadzornog organa, te o istom izvrši konsultaciju sa projektantom. Izvođač radova za predmetne instalacije dužan je da u toku izgradnje korektno sarađuje sa ostalim izvođačima na objektu u skladu sa ugovorenim dinamikom.

2. POSTAVLJANJE VODOVA

Pri izradi kanalizacione mreže potrebno je prvo izvesti priključak na ulični kanal, zatim temeljna mreža, a na kraju vertikalni vodovi sa granama.

Svi horizontalni vodovi vodovoda postavljaju se u padu ka najnižem ispustnom mjestu. Promjena pravca cijevi će se izvoditi lukovima a ne koljenima. Kroz zidove cijevi se ne smiju voditi koso nego upravno na površinu zida.

3. CIJEVI U KONSTRUKCIJAMA

Čvrsto uziđivanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Otvori za prolaz cijevi kroz konstrukcije moraju biti dovoljno veliki, a prostor između cijevi i konstrukcija ispunjen plastičnim materijalom, da bi se spriječilo oštećenje cijevi. Vodovodne cijevi će se pri prolazu kroz konstruktivne zidove zaštititi zaštitnom cijevi, čiji je prečnik za 40mm veći od spoljnog prečnika vodovodne cijevi, a međuprostor će se ispuniti stalno elastičnim kitom.

Kanalizacione cijevi pri prolazu kroz zidove ne smiju se čvrsto ugraditi već prostor između iste i zida ispuniti trajno elastičnim kitom.

Eventualna nepredviđena dubljenja, proboji, šlicanja u zidovima i drugim konstrukcijama može se vršiti samo po prethodnoj dozvoli nadzornog organa.

4. ZAŠTITA CIJEVI

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka, ventilacijskih kanala, kroz kanalska okna, odnosno nigdje gdje mogu biti izložene zagađivanju, zamrzavanju, zagrijavanju i koroziji.

Na mjestima gdje su izložene zamrzavanju cijevi se moraju toplotno izolovati. Izolacija se mora izvesti brižljivo a vodovi se ne smiju zatvarati, zatrpavati prije nego što ih pregleda nadzorni organ. Isto važi i za zvučnu izolaciju.

U toku izvođenja radova na predmetnim instalacijama pri obustavi rada moraju se cijevi na pogodan način privremeno začepiti, da se nebi zagađile, ispunile materijalom ili oštetile.

5. SPOJEVI

Spajanje cijevi, odnosno armatura mora se izvesti stručno i pažljivo po propisanim normama i standardima za ovu poziciju rada. Pri spajanju unutrašnji prečnik cijevi ne smije biti sužen okrajcima, djelovima armature, kudeljom ili na drugi način, niti deformisan savijanjem cijevi.

Cijevi od plastike spajaju se lijepljenjem ili gumenim prstenovima. Spajanje cijevi kroz prodore zidova i u drugim konstrukcijama moraju se izbjegavati.

6. PRIČVRŠĆENJE CIJEVI

Vodovi se mogu pričvrstiti na zidove i stropove obujmicama, odnosno vješaljicama, na razmacima zavisnim od prečnika i vrste cijevi. Olovne i plastične cijevi u toplim prostorima treba da budu po cijeloj dužini na čvrstoj podlozi.

7. ARMATURE

Ugrađivanje prethodno pregledanih armatura ima se izvesti precizno, vodeći računa o dobrom i lakom rukovanju i o estetskom izgledu.

Ispusnice, mješaljke i druge armature kojima se rukuje imaju se pričvrstiti na zidove pomoću zidnih pločica na uglavcima.

8. SANITARNI UREĐAJI

Ugrađivanje sanitarnih uređaja mora se izvesti uredno, čisto i precizno, vodeći računa o dobroj funkcionalnosti i estetskom izgledu cjeline. Isti se pričvršćuju pomoću plastičnih ili metalnih uglavaka. Konzolno montirani uređaji treba da izdrže opterećenje od 981N na najnepovoljnijem mjestu.

Visine postavljanja sanitarnih uređaja, ako u opisu radova nije drugačije navedeno, mjerene od gotovog poda su:

Umivaonik, prednja ivica	80cm
Polica-Etažer	125cm
Ogledalo, do sredine	155cm
Držać peškira	75cm
Zidna slavina	110cm
Vodokotlić visokomontažni, dno	200cm
Držać toalet papira	80cm
Wc šolja zidna, prednji rub	65cm

9. ISPITIVANJE INSTALACIJA

Vodovodna cijevna mreža ako propisima nije drugačije određeno stavlja se pod probni pritisak najmanje dvaput veći od radnog za vrijeme od 30 minuta.

Postupak za ispitivanje je sledeći:

Svi otvori na cijevnoj mreži se zatvore čepovima, pa se na istoj montira druk pumpa i manometar. Nakon punjenja mreže kao i propratnog ispuštanja zraka druk pumpom se sabija voda do propisanog probnog pritiska. U slučaju da kazaljka na manometru opada, potrebno je da se vizuelno pregleda cjelokupna mreža, te da se pronađe

kvar. Često vizuelnim putem je teško otkriti mjesto kvara koje se manifestuje znojenjem i orošavanjem cijevi pa se pristupa raznim metodama među kojima je i opipavanje rukama. Nakon otklanjanja kvarova ,pristupa se ponovnom ispitivanju sve dotle dok se ne utvrdi ispravnost. Kada se utvrdi ispravnost pristupa se ispuštanju vode iz mreže.

Prije upotrebe potrebno je izvršiti bakteriološku analizu vode da bi se utvrdila ispravnost iste. U slučaju da se analizom dobije negativan rezultat pristupa se dezinfekciji hlorom- hlorisanje koje vrši ovlašćena organizacija. U konkretnom slučaju dozu hlora propisuje ovlašćeni predstavnik sanitarne službe koji je u cjelini odgovoran za postupak dezinfekcije, eventualne posledice samog postupka te i za bezbjednost radnika koji vrše dezinfekciju. Nakon izvršenog postupka hlorisanja pristupa se ispiranju čistom pijaćom vodom sve dotle dok se ne dobije čista pijaća voda sa tolerantnom koncentracijom hlora.

O izvršenom hlorisanju mora se voditi zapisnik koji ovjerava lice pod čijom kontrolom je izvršena dezinfekcija cjevovoda.

Ispitivanje kanalizacione mreže u cjelini ili parcijalno vrši se na sledeći način:

Ispitivanje kanalizacije se vrši pod pritiskom od najmanje 0.3 bara. Ispitivanje donje odvodne mreže treba izvršiti prije nego se rovovi zatrpavaju. Ispitivanje se svodi na kontrolu projektovanog nagiba kanala i hermetičnost spoja cijevi. Nagib se kontroliše nivelirom ili ravnjačem i libelom. Da bi ispitali hermetičnost spoja cijevi potrebno je sistem napuniti vodom tako što se prethodno začepi kanal na najnižem dijelu. U slučaju da neki spoj propušta vodu, mora se izvršiti ponovno zaptivanje, te zatim ispitivanje ponoviti. Tek nakon toga pristupa se zatrpavanju rova.

Ispitivanje instalacija se vrši uz prisustvo nadzornog organa, i izvođača o čemu se vodi zapisnik. Ispitivanje se vrši o trošku izvođača.

.

1.3. Prilog mjera zaštite na radu

PRILOG O ZAŠTITI NA RADU

1. Opšte obaveze

- Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radu na gradilištu.
- Proizvođač oruđa na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za bezbjedan rad i da potvrdi na oruđu da su na istom primenjene propisane mjere i normativi zaštite na radu, odnosno dostavi uz oruđe za rad atest o primenjenim propisima zaštite na radu.
- Izvođač radova je obavezan da pre radova na 8 (osam) dana obavijesti nadležni organ inspekcije rada o početku rada.
- Izvođač radova je obavezan da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu (Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o pregledima, ispitivanju i održavanju oruđa, uređaja i alata za rad itd.).
- Izvođač radova je obavezan da izvrši obučavanje radnika iz materije zaštite na radu i da upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima u vezi sa radom i da obavi proveru osposobljenosti radnika za samostalan i bezbjedan rad.
- Izvođač radova je obavezan da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima, ukoliko takva radna mjesta postoje.
- Prilikom nabavke oruđa za rad i uređaja, uz dokumentaciju koja se prilaže uz oruđe za rad i uređaje moraju se pribaviti i podaci o njihovim akustičnim osobinama, iz kojih će se vidjeti da buka na radnim mjestima neće prelaziti dopuštene vrijednosti.

1.1. Posebne mjere zaštite na radu

Bezbednost radnika prilikom kretanja tokom rada i transportovanja postiže se obezbeđenjem rovova razupiranjem i noćnim osvetljenjem gradilišta. U toku radova na cjevovodima ne koriste se materije koji se mogu smatrati štetnim i opasnim.

Iskop zemlje u dubini do 100 cm (za temelje, kanaliz. i sl.) može se vršiti bez razupiranja, ako to čvrstoća zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm smije se vršiti samo uz postupno osiguravanje bočnih strana iskopa.

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane urađene pod uglom unutrašnjeg trenja tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine od 200 cm i sa uglom od 60°.

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju bočnih strana, kao i rad radnika u njima.

Najmanja širina rovova odnosno kanala dubine od 100 cm određuje se slobodno. Pri dubini preko 100 cm širina rova odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova odnosno kanala posle izvršenog razupiranja bude najmanje 60 cm.

Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrijebljavaju za razupiranje bočnih strana rovova i kanala moraju po svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namenjeni shodno važećim tehničkim propisima odnosno jugoslovenskim standardima.

Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geomehničkim karakteristikama i pritisku tla u kome se vrši iskop kao i odgovarajućem statičkom proračunu.

Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ivice iskopa da ne postoji mogućnost obrušavanja tog materijala u iskop. Razmak između pojedinih elemenata oplata i strane iskopa mora se odrediti tako da spriječi osipanje zemlje, a u skladu sa osobinama tla.

Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm iznad ivice iskopa, da bi se spriječio pad materijala sa terena u iskop.

Pri ručnom izbacivanju zemlje iz iskopa, za dubine preko 100 cm, moraju se upotrijebljivati međupodovi položeni na posebne podupirače. Međupodovi se ne smijeju opterećivati količinom iskopanog materijala većom od određene, sa kojom mora radnik biti upoznat pre početka rada i moraju imati ivičnu zaštitu visoku najmanje 20 cm.

Skidanje oplata i zasipanje iskopa mora se vršiti po uputstvu i pod nadzorom stručnog lica. Ako bi vađenje oplata moglo ugroziti bezbednost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu.

Sredstva za spajanje i učvršćivanje djelova podupirača, kao što su klinovi, okovi, zavrtnji, ekseri, žica i slično, moraju odgovarati važećim domaćim standardima.

Ako se iskop zemlje za nov objekat vrši do dubine veće od dubine temelja neposredno postojećeg objekta, takav rad mora se vršiti po posebnom projektu, uz obezbjeđenje mjera zaštite na radu i mjera za obezbeđenje susednog objekta.

Pri mašinskom iskopu mora se voditi računa o stabilnosti mašine. Prilikom kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na odstojanje koje ne ugrožava stabilnost strana iskopa. Ivce iskopa smijeju se opterećivati mašinama ili drugim teškim uređajima samo ako su preduzete mjere protiv obrušavanja usled takvih opterećenja.

Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi, vodovi i slično, na mjestima na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vršenja potrebnih radova na tim cijevima, vodovima i sl. bočne strane rova odnosno kanala moraju se na potrebnoj dužini, obezbijediti od obrušavanja razupiranjem.

1.4. Prilog Program kontrole i osiguranja kvaliteta

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA

U cilju sprovođenja Programa kontrole i osiguranja kvaliteta materijala i izvođenja radova predviđenih projektom, izvođač mora u potpunosti poštovati:

- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list Crne Gore, br. 064/17 od 06.10.2017. i 044/18 od 06.07.2018.)

U cilju osiguranja kvaliteta materijala i izvedenih radova, izvođač mora upoznati svoje podizvođače sa svim odredbama ovog Programa, opštim i posebnim uslovima troškova, te svim tehničkim detaljima sadržanim u glavnom projektu.

Osnovni zahtjev, koji se ovim Programom propisuje, je obaveza ugradnje materijala, sklopova i opreme, koja ima tehničko dopuštenje prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, sertifikat ili izjavu o usaglašenosti, te odgovaraju navedenim tehničkim propisima i normama.

Ispitivanja će se vršiti za elemente objekta, koji su važni za postizanje bitnih karakteristika, kada je to posebnim propisima propisano.

OPŠTI USLOVI

Instalacija se izvodi na osnovu projekta. Sastavni dio projekta su:

- svi priloženi crteži
- tehnički opis
- opšti i i tehnički uslovi

Ovi tehnički uslovi su dopuna i objašnjenja za ovu vrstu instalacija, i kao takvi, sastavni su dio projekta, pa prema tome obvezni za izvođača.

Instalacija se mora izvesti prema grafičkim priložima, tehničkom opisu, te važećim propisima i tehničkim pravilima struke. Pojeat mora biti ovjeren u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Ugovor za izvođenje instalacija sklapa se na osnovu ponude. U cijenama ponude izvođač je dužan ponuditi izvođenje kompletne instalacije, a prema opisu predmjera radova, crtežima, tehničkom opisu i ovim uslovima.

U cijene ponude treba uračunati sav rad i materijal za izvođenje instalacija kao i potrebna ispitivanja.

Izvođač je dužan po završetku montaže dostaviti investitoru projekat stvarno izvedene instalacije za potrebe održavanja objekta, ukoliko u toku izvođenja dođe do izmjena u odnosu na projektovano rješenje.

Prije početka radova i nabavke svih materijala, izvođač je dužan izvršiti pregled lokacije i projekta i da za eventualna odstupanja projekta od stvarnog stanja upozori investitora. Ukoliko izvođač kod pregleda projekta ustanovi da dio projekta ne odgovara ili smatra da projekat funkcionalno neće zadovoljiti, dužan je na to pismeno upozoriti stručni nadzor. Ukoliko stručni nadzor ocijeni da su primjedbe izvođača opravdane, naložiće investitoru da izvrši izmjenu glavnog projekta i njegovu reviziju i obavijesti nadležni inspekcijski organ.

Mijenjanje projekta od strane izvođača bez pismenog odobrenja nadzora i investitora nije dozvoljeno. Preporučuje se investitoru da se za svaku promjenu konsultuje projektanta, jer u slučaju da investitor s izvođačem izvrši izmjenu projekta, projektant se neće smatrati odgovornim za pravilno funkcionisanje izvedene instalacije.

Izvođač je dužan tokom izvođenja radova voditi građevinski dnevnik u koji upisuje početak radova i svakodnevno upisuje posao koji se obavlja. U građevinskom dnevniku upisuje nadzorni inženjer sve primjedbe na izvođenje instalacija, te sve eventualne promjene u projektu.

Po završetku montaže vodovodne instalacije potrebno je izvršiti ispitivanje instalacije pod pritiskom od 12 bara, odvodnu instalaciju ispitati na funkciju i nepropusnost. Probu treba izvršiti uz prisustvo nadzornog inženjera, koji potpisuje zapisnik o ispitivanju. Tek po uspješno završenom ispitivanju može se prići zatvaranju kanala.

Po završetku građevine odnosno odmah kada građevinski uslovi to dozvoljavaju izvršiti ponovno ispitivanje kompletne instalacije, nakon toga izvršiti dezinfekciju instalacije vodovoda.

Izvođač za svoje radove daje garantni rok. Garantni rok počinje teći od dana konačnog izvještaja stručnog nadzora za instalacije odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu investitoru.

Za vrijeme trajanja garantnog roka izvođač je dužan, po pozivu investitora, u najkraćem vremenu otkloniti svaki kvar na instalaciji koji je nastao uslijed upotrebe nekvalitetnog materijala ili je uzrokovan nesolidnom montažom. Od garancije su isključeni dijelovi podložni normalnom trošenju u pogonu kao brtvila i slično. Ukoliko se izvođač ne odazove pozivu i ne otkloni nedostatke u određenom roku, investitor može dati otkloniti nedostatke na teret izvođača.

Po isteku garantnog roka investitor održava superkolaudaciju te rješava izvođača garancije. Ukoliko investitor ne održi superkolaudaciju u navedenom roku garantni rok se automatski prekida.

Prije narudžbe materijala kod dobavljača, te isporuke materijala na građevinu, izvođač radova je dužan izvršiti kontrolu količina prema specifikaciji u ponudi i prikaza u crtežima te potrebnu kontrolu i mjerenje izvedenog stanja građevine u odnosu na projektovano stanje.

TEHNIČKI USLOVI

Izvođač radova prije izrade ponude treba dobro pregledati tehničku dokumentaciju, upoznati se s postojećim stanjem, te zatražiti sva objašnjenja, ukoliko su potrebna, od projektanta i investitora.

U tom smislu ponudbene stavke opreme, materijala i radova specificirane ovim projektom moraju sadržati sve nabavke materijala s tačno određenim tipovima i vrstom opreme i sl., kao i sve potrebne Transporte, prijenos po gradilištu te ugradnju do finalnog proizvoda i to tako da su od strane ponuđača provjerene sve količine i prema potrebi korigovane.

Izvođač radova dužan je pridržavati se svih uslova iz ovog projekta, važećih propisa i normi za izvođenje instalacije vodovoda i kanalizacije.

Samovoljno mijenjanje projekta, ugovorene opreme i materijala nije dozvoljeno bez odobrenja projektanta i ovlaštenog predstavnika investitora.

Sav materijal koji se upotrebljava kod izvođenja vodovodne instalacije, sanitarnih uređaja i kanalizacije u pogledu kvaliteta i tehničkom rješenju, mora odgovarati tačno postojećim propisima za ovu struku, kao i opisu u predmjeru te uslovima nadležnih komunalnih poduzeća. Materijal i oprema mora posjedovati odgovarajuće ateste prema važećim standardima. Ako izvođač radova upotrijebi materijal koji ne odgovara po kvalitetu traženim tehničkim normativima i standardima, na zahtjev nadzornog inženjera mora se ukloniti.

Svi radovi moraju se izvesti tačno prema nacrtima i opisu, a po uputstvima projektanta i nadzornog inženjera. Sva instalacija mora biti stručno i kvalitetno izvedena.

S radovima na instalacijama može se započeti tek nakon što je projekat pregledan i potvrđen od nadležnih organa i nakon što je izvođač uveden u posao po projektu instalacija.

Vodovi hladne i tople vode moraju se izvesti od prvoklasnog materijala predviđenog predmjerom i tehničkim opisom.

Potrebna termička izolacija mora se izvesti kod svih vodova. Ispitivanje vodovoda na pritisak mora se izvesti po završnoj montaži cjevovoda. Ukoliko nakon 12 satnog ispitivanja instalacija nigdje ne propusti smatra se ispravnom.

Instalaciju kanalizacije isprobati na funkciju i nepropusnost.

Svim ispitivanjima mora prisustvovati nadzorni inženjer.

Instalacije trebaju biti provjerene:

- rade li bez šumova i udaraca
- da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna
- da li je cirkulacija tople vode ispravna
- rade li ventili i regulacione sklopke ispravno i mogu li se lako podešavati
- rade li regulacione sklopke prema traženim projektovanim parametrima (hidro stanice)
- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke
- postoje li natpisne pločice na svim osnovnim elementima postrojenja s uputstvima o funkcionisanju i rukovanju

Zatrpavanje i zatvaranje cjevovoda u rovovima, podovima, podnim kanalima i zidnim usjecima može se izvršiti tek nakon što je izvršeno uspješno ispitivanje i zapisnički dozvoljen nastavak radova.

Po završetku radova, a prije početka korišćenja građevine potrebno je izvršiti dezinfekciju vodovodne instalacije.

Sanitarne predmete i pripadajuću armaturu potrebno je zaštititi od mehaničkih oštećenja odmah nakon montaže.

ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO IZVRŠITI I CERTIFIKATI KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI

Ispitana i završena instalacija mora funkcionisati na taj način koji osigurava ispunjavanje bitnih zahtjeva koji se postavljaju na građevinu posebno:

- ne bude prijenosnik niti izvor požara;
- ne narušava higijenu i zdravlje ljudi;
- nije izvor ili prijenosnik buke;

- ne utiče na zdravlje ljudi, te ne zagađuje svekoliku radnu i drugu okolinu;
- ne narušava sigurnost zgrade i korisnika.

Za ispunjavanje očekivanih zahtjeva Instalacije trebaju biti provjerene:

- rade li bez šumova i udaraca
- da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna
- da li je cirkulacija tople vode ispravna
- rade li ventili i regulatori ispravno i mogu li se lako podešavati
- rade li regulacione sklopke prema traženim projektovanim parametrima (hidro stanice)
- pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke
- postoje li natpisne pločice na svim osnovnim elementima postrojenja s uputstvima o funkcionisanju i rukovanju

O izvršenim ispitivanjima i njihovim rezultatima potrebno je priložiti certifikate, protokole ispitivanja i postignute rezultate i to:

- Certifikat o funkcionalnoj probi i dokaz o nepropusnosti instalacije kanalizacije
- Certifikat o ispitivanju instalacije vodovoda na pritisak
- Certifikat o izvršenoj dezinfekciji i ispiranju vodovodne mreže
- Certifikat o ispitivanju kvaliteta pitke vode i dokaz o sanitarnoj ispravnosti vode za piće
- Certifikat o ispitivanju na pritisak i funkcionalnoj probi instalacija hidrantske mreže
- Certifikati ugrađene opreme, postrojenja i materijala
- Dokaz o postignutom kapacitetu postrojenja

MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI

Najmanje jedanput godišnje treba izvršiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja.

Kontrolu uređaja i opreme kao što su mjerni uređaji, regulatori pritiska, filteri i slično vrši se više puta u godini, prema potrebi i tehničkim zahtjevima.

Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i servisirati prema posebnim tehničkim uputstvima koje su date uz navedene uređaje.

Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu vršiti samo osobe koje su za to tehnički osposobljene i ovlašćene od strane odgovorne osobe.

UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM OTPADOM

Tokom izvođenja građevinskih radova doći će do stvaranja velike količine manje i više opasnog građevinskog otpada.

Prilikom iskopa terena radi izvođenja radova na ukopanoj etaži nastat će velika količina zemljanog materijala koji sam po sebi nije štetan za životnu okolinu, međutim, obzirom na urbanu lokaciju gradilišta, mora biti uklonjena. Ukoliko postoji potreba za nivelisanjem ostatka parcele odnosno podizanjem nivoa okolnog terena, ovaj zemljani materijal može biti

upotrebljen za tu namenu, ukoliko se dokaže prilikom iskopa da svojom strukturom zadovoljava željeni kvalitet. Ukoliko ne postoji potreba za nivelacijom, obaveza je izvođača radova, u dogovoru sa investitorom da obezbedi transport ovog materijala na deponiju zemljanog materijala, unapred određenu za ovu namenu od ovlašćenog organa.

Prilikom izvođenja zanatskih radova doći će do nastajanja velike količine građevinskog otpada koji je produkt ukrajanja, sečenja, uklapanja, pakovanja različitih proizvoda i alata. Ukoliko su ovi proizvodi bezbedni za okolinu, gledano u kratkom roku, treba imati privremeno skladište na samom gradilištu. Kako se radovi privode kraju, otpadni materijal treba razvrstati po hemijskom sastavu i prirodi materijala (papir i karton, PVC sa pakovanja građevinskog materijala, građevinsko drvo upotrebljeno kao oplata i konstrukcija, metal nastao ukrajanjem i odsecanjem armature i drugih građevinskih elemenata... itd). Ovako razvrstani materijal treba reciklirati, odnosno dati na preradu i topljenje i ukoliko dođe do novčane nadoknade, taj novac treba upotrebiti za troškove uklanjanja ostalog otpada.

Druge vrste građevinskog otpada koje su nastale na gradilištu, a nisu bezbedne po čovekovu okolinu, moraju se obrađivati sa posebnom pažnjom. Viškovi i delovi hidroizolacije, eventualni azbestni otpad nastao rušenjem ili pronalaženjem na terenu, ulja, goriva, bitumen, bitulit, lakovi, maziva, eventualni herbicidi, sredstva za čišćenje, i druge opasne hemikalije, odmah po pronalaženju, odnosno po završetku upotrebe moraju se zapakovati u neprobojna pakovanja bez mogućnosti curenja i predati na trajnu preradu i uništenje u najkraćem roku, preduzeću ovlašćenom za ovakve radove od strane nadležnog organa. Po svaku cenu se mora sprečiti izlivanje ovih materija u bilo kakav vid vodotokova, bujčanih kanala, kanalizacionih kolektora ili morskih recipijenata.

Prilikom izvođenja radova javlja se upotreba velike količine vode koja se kasnije mora ispustiti u kanalizacione kolektore. Ukoliko je ova voda korišćena za ispiranje i vlaženje materijala ona sa sobom može nositi rastvoreni mineralni sadržaj bezopasan po okolinu i može se bez prethodne prerade ispustiti. Međutim ukoliko je ispiranjem voda zaprljana uljanim rastvorima, cementnim mlekom, hemikalijama ili drugim opasnim materijama, pre ispuštanja mora biti tretirana (filtrirana) do kvaliteta koji je bezbedan za ispuštanje u kanalizacione odvođe.

PRORAČUN PREČNIKA PRIKLJUČNE CIJEVI VODOVODA

Škola "Bajo Jojić"

Andrijevića

sanitarni objekti \ etaza	JO	Priz	I sprat	II sprat	III sprat	IV sprat	V sprat		Ukupno	ukupno JO
wc	0,25	12							12	3,00
umivaonik	1	13							13	13,00
tuš kada	1	13							13	13,00
Sudoper	1									
Bide	1									
Broj JO										29,00

$$Q_H = 0,25 \sqrt{JO} = 1,34 \text{ l/s}$$

$$D_H = \sqrt{(q \cdot 4 / 2 \cdot \pi / 1000)} = 29,21 \text{ mm}$$

Usvojen prečnik vodovodne cijevi od vodomjera do objekta je DN40 (Ø 32mm)

**PRORAČUN UKUPNE KOLICINE OTPADNIH VODA FEKALNE KANALIZACIONE
MREŽE I ODREĐIVANJE PRECNKA PRIKLJUCNE CIJEVI**

Škola "Bajo Jojić" Andrijevica

sanitarni objekti \ etaza	Aws [l/s]	Priz	I sprat	II sprat	III sprat	IV sprat	V sprat	ukupno Aws [l/s]
wc	2,5	12						30,00
umivaonik	0,5	13						6,50
tuš kada	1	13						13,00
Sudopera	1							
Bide	0,5							
Broj Aws		49,50						
								49,50

$$Q = 0,5 \sqrt{[\Sigma A W_s]} = 3,518$$

U kanalizaciju ukupno dospeva **Q = 3,52 l/s**

Cijev \varnothing 160 mm u padu od $i = 1.00 \%$, pri punjenju cijevi od $0,6 D$ propušta $Q = 6,20$

$$Q_{\max} = 10,2 \text{ l/s}$$

$$V_{\max} = 0,94 \text{ m/s}$$

RAČUN GUBITKA VISINE (pritiska) U VODOVODNIM CIJEVIMA - HIDRANTSKA MREŽA

OBJEKAT: Skola "Bajo Jojić" Andrijevića

KLG x = 1,10

Oznaka čvora		Dužina cevi L u m	Prečnik cevi d [mm]	JO	Količina vode Q [l/s]	Brzina vode v u m/s	F [m2]	Rapavost C	Koeficijent trenja A	Gubitak visine Δh u m.	Gubitak visine $x * \Delta h$ u m.
početni	završni										
1	2	3	4			5	6	10	11,0	12	13
PH-3	1	43,00	50,00	100,00	2,50	1,274	0,002	120	627,118	2,134	2,347
1	2	18,00	65,00	200,00	5,00	1,508	0,003	120	73,137	0,898	0,988
2	3	2,73	65,00	400,00	5,00	1,508	0,003	120	11,092	0,136	0,150
3	vodomjerni saht	92,00	65,00	400,00	5,00	1,508	0,003	120	373,810	4,592	5,051
vodomjerni saht	Priključni šaht	46,00	100,00	400,00	5,00	0,637	0,008	120	22,926	0,282	0,310
Ukupno		201,73								8,04	8,85

Geodetska visina hidranta PH-3 2,50 m

Gubitak na priključku i vodomjeru 5,00 m

Gubitak u mreži 8,85 m

Propisani slobodni pritisak na najvišem točecem mjestu 25,00 m

Ukupno 41,35 m

Potreban pritisak na najvišem točecem mjestu 41,35 m

Raspoloživi pritisak na priključku 50,00 m


NADPRITISAK 8,65 m


RAČUN GUBITKA VISINE (pritiska) U VODOVODNIM CIJEVIMA - SANITARNA VODA


									KL _G x =	1,10	
Oznaka čvora		Dužina cevi L u m	Prečnik cevi d [mm]	JO	Količina vode Q [l/s]	Brzina vode v u m/s	F [m ²]	Rapavost C	Koeficijent trenja A	Gubitak visine Δh u m.	Gubitak visine x * Δh u m.
početni	završni										
1	2	3	4			5	6	10	11,0	12	13
KTM		1,16	15,00	0,50	0,18	1,001	0,000	120	5.960,480	0,150	0,165
	1	3,80	20,00	1,50	0,31	0,975	0,000	120	4.808,729	0,335	0,368
1	2	5,30	20,00	1,50	0,31	0,975	0,000	120	6.706,911	0,467	0,514
2	3	2,73	25,00	2,25	0,38	0,764	0,000	120	1.165,093	0,118	0,130
3	4	8,55	32,00	3,75	0,48	0,602	0,001	120	1.096,338	0,178	0,196
4	5	6,67	32,00	6,25	0,63	0,778	0,001	120	855,272	0,223	0,246
5	6	7,71	32,00	10,75	0,82	1,020	0,001	120	988,627	0,427	0,469
6	7	2,14	32,00	16,75	1,02	1,273	0,001	120	274,405	0,179	0,196
7	8	1,24	32,00	18,00	1,06	1,319	0,001	120	159,001	0,111	0,122
8	Vodomjerni saht	83,12	32,00	18,00	1,06	1,319	0,001	120	10.658,198	7,411	8,152
vodomjerni saht	priključni saht	46,00	100,00	18,00	1,06	0,135	0,008	120	22,926	0,016	0,018
Ukupno		168,42								9,61	10,58

Geodetska visina najviseg toceceg mesta 782,29-779,30 (1 -2) 3,59 m
 Gubitak na priključku i vodomjeru 5,00 m
 Gubitak u mreži 10,58 m
 Propisani slobodni pritisak na najvišem tocecem mjestu 5,00 m
 Ukupno 24,17 m

Potreban pritisak na najvišem točećem mestu 24,17 m
 Raspoloživi pritisak na priključku 50,00 m
 Nad pritisak **25,83 m**







Kdc ul 779.30

KP 780.09
 Kdc ul 779.58

KP 780.09
 Kdc ul 779.23


PVC Ø200 L=10m

Kdc iz 779.68


PROSTORIJE UZ SALU KOJE SE ZADRŽAVAJU

[illegible]

'C-C'



<p>PROJEKT</p> <p>OBJEKT: nová stavba MÍSTO: ul. B. Němcové, Brno STAVBA: výhledová</p>	<p>PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Štěpánek Stavba: výhledová</p>
<p>PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Štěpánek Stavba: výhledová</p>	<p>PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Štěpánek Stavba: výhledová</p>
<p>PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Štěpánek Stavba: výhledová</p>	<p>PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Štěpánek Stavba: výhledová</p>
<p>PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Štěpánek Stavba: výhledová</p>	<p>PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Štěpánek Stavba: výhledová</p>




SPECIFIKACIJA MATERIJALA

	SYMBOLO	NAZIV	PROFIL	BR. KOM.
1		TULJAK DN110/100 SA PRIRUB.DN 110		2
2		EV ventil	ø 100	3
3		Reducir pritiska	ø 100	1
4		Hvatač nečistota	ø 100	1
5		KP komad	ø 100/100	1
6		FF komad	DN 100/300	2
7		Vodomer	ø 100	1
8		FF komad	DN 100/200	1
9		NEPOVRATNI VENTIL	ø 100	1
10		Kratki reducir	ø 100/80	1
11		OP komad	DN 90/50	1
12		ZP komad sa navojem	ø80-5/4"	1
13		KUGLA VENTIL	5/4"	2
14		Vodomer sa rotirajućim i fiksno modulom	5/4"	1
15		Poluspojnicu DN 40	5/4"	1
16		LP4 komad	DN 90	1
17		EV ventil	DN 90	2
18		Kombinovani vodomjer	ø80/20	1
19		NEPOVRATNI VENTIL	DN90	1
20		ZP komad	ø80-1"	1
21		Pocincano koljeno	ø 25	1
22		KUGLA VENTIL	1"	2
23		VODOMJER	ø 1"	1


PROJEKTOVALAC: URBIPRO d.o.o. Podgorica, ul. Radoševića Branka 10, telefon 067/006-012, e-mail: office@urbipro.com POS: 3033-145827, PIB: 63058642	INVESTITOR: Opština "Bajina Voznja" / Srednja Mjesnina Bađa Andrijevica/ Opština Andrijevica
Opis: Rekonstrukcija i dogradnja objekta fiksne mreže u okviru Opštine "Bajina Voznja" / Srednja Mjesnina Bađa Andrijevica	Lokacija: Branka Đoković bb, na dijelu katastarskih parcela br. 697 /1, 698, 699/2, Andrijevica
Ime izvođača: Dušan Đoković d.o.o.	GLAVNI PROJEKAT
Odobrenje izvođača: Jovana Perović, spec. arh. građ.	GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
Država: BiH	Država: BiH
Datum izdavanja: Maj, 2024.	Datum izdavanja: Maj, 2024.

PRIKLJUČNI
VODOVODNI CVOR 1





oznaka	N A Z I V	j/m	kolicina
①	OP Ø 100/100	kom	1
③	Tuljak DN 110/100	kom	1
②	EV Ventil Ø 100	kom	2
④	PEVG DN 110	m	1
⑤	DUKTIL 100	m	0
⑥	EBS 100(multi džoint spojnica za duktıl)	kom	2



PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burica bb, telefon 067/006-012, e-mail office@urbipro.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: OŠ "Bajo Jojić" i Srednja Mješovita škola Andrijevice/ Opština Andrijevica	
Objekat: Rekonstrukcija-dogradnja objekta fiskulturne sale u sklopu OŠ "Bajo Jojić" i Srednje Mješovite škole Andrijevice		Lokacija: Branka Deletića bb, na dijelu katastarskih parcela br. 697 /1, 698, 699/1, Andrijevice	
Glavni inženjer: Dušan Džudović d.l.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Jovana Perović, spec,sci,grad,		Dio tehničke dokumentacije: GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE	
Saradnici:		Prilog: Detalj priključnog vodovodnog šahta	RAZMJERA: R=1:50
Datum izrade i M.P.: Maj, 2024.		Broj priloga: 08	Broj strane:
Datum revizije i M.P.:			

HIDRANTSKI ORMARIĆ
UNIVERZALNI



1. Kućište ormarića
2. Vrata ormarića
3. Priključak vode Ø50
4. Sidarni vijci M8
5. Ventil za vodu Ø50
6. Cijev
7. Duga ručna mlaznica
8. Blindirani otvor za priključak sa suprotne strane
9. Kaiš za konop. cijevi

TIP	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	Težina kp
HJ	500	500	120	55	-	-	290	545	16
HS	500	500	120	55	-	-	290	545	17

PROJEKTANT:



"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul. Radosava Burica bb, telefon 067/006-012,
e-mail office@urbipro.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR:

OŠ "Bajo Jojić" i Srednja Mješovita škola Andrijevića/
Opština Andrijevića

Objekat:

Rekonstrukcija dogradnja objekta fiskulturne sale u sklopu OŠ "Bajo
Jojić" i Srednje Mješovite škole Andrijevića

Lokacija:

Branka Deketića bb, na dijelu katastarskih parcela br. 697 /1,
698, 699/1, Andrijevića

Glavni inženjer:

Dušan Džudović d.j.a.

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:

Jovana Perović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:

GRAĐEVINSKI PROJEKAT
HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE

RAZMERA:

R=1:50

Saradnici:

Prilog:

DETALJ HIDRANTSKOG ORMARA

Broj priloga:


09


Broj strane:

Datum izrade i M.P.


Maj, 2024.

Datum revizije i M.P.



PROJEKTANT:  URBIPROJEKT d.o.o., Podgorica, ul. Radoslava Burca bb, telefon 067/006-612, e-mail info@urbiprojekt.me PDV: 303131493-7, PIB: 63059847		INVESTITOR: Opština "Bajice" i Srednja Mješovita Škola Andrijevica / Opština Andrijevica	
Objekat: Rekonstrukcija-dogradnja objekta fiskulturne sale u sklopu Opštine "Bajice" i Srednje Mješovite škole Andrijevica		Lokacija: Branka Dukića bb, na dijelu katastarskih parcela br. 697/1, 698, 699/1, Andrijevica	
Glavni inženjer: Dušan Ostrović d.l.a.		GLAVNI PROJEKAT	
Uspjeha inženjer: Jovana Petrović, spec. inž. građ.		POSREDOVANJE: GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE	
Skupina: 100		RAZLIČITOST: R=1.25	
Datum izrade i M.P.: Maj, 2024.		Datum revizije i M.P.:	


NH-1 DN80
NH-2 DN80
NH-3 DN80



TIPSKI NADZEMNI HIDRANT NH-DN80

R.br.	NAZIV KOMADA	j/m	kolicina
3	EV VENTIL Ø 80	kom	3
4	Tuljak DN90 sa letecom priрубnicom DN80	kom	3
6	Liveni LS Ø 80	kom	3
1	Nadzemni hidrant DN80mm, H=1850mm sa kljucem, PP ormaricem, 2 crijeva duzine 20m i 2 mlaznice	kom	3

Osnova



Detalj spoja ka nadzemnom hidrantu

R.br.	NAZIV KOMADA	j/m	kolicina
5	LIVENI SP Ø 80/300	m	3
7	Ugradbena garnitura sa kapom	kom	3

PROJEKTANT:



"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul.Radosava Burica bb, telefon 067/006-012,
e-mail office@urbipro.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR:

OŠ "Bajo Jojić" i Srednja Mješovita škola Andrijevića/
Opština Andrijevića

Objekat:

Rekonstrukcija- dogradnja objekta fiskulturne sale u sklopu OŠ "Bajo Jojić" i Srednje Mješovite škole Andrijevića

Lokacija:

Branka Delečića bb, na dijelu katastarskih parcela br. 697 /1, 698, 699/1, Andrijevića

Glavni inženjer:

Dušan Džudović d.i.a.

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:

Jovana Perović, spec.sci.građ.

Dio tehničke dokumentacije:

GRAĐEVINSKI PROJEKAT
HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE

RAZMJERA:

R=1:25

Saradnici:

Prilog:

Detalj nadzemnog hidranta

Broj priloga:



11

Broj strane:


Datum izrade i M.P.

Maj, 2024.


Datum revizije i M.P.




Osnova gornje ploče





Osnova donje ploče




PROJEKTANT:  "URBI,PRO" d.o.o., Podgorica, ul. Radosava Burica bb, telefon 067/006-012, e-mail: office@urbipro.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: OŠ "Bajo Jović" i Srednja Mješovita škola Andrijevica/ Opština Andrijevica	
Objekat: Rekonstrukcija dogradnja objekta fiskulturne sale u sklopu OŠ "Bajo Jović" i Srednje Mješovite škole Andrijevica		Lokacija: Branka Deletića bb, na dijelu katastarskih parcela br. 697 /1, 698, 699 /1, Andrijevica	
Glavni inženjer: Dušan Džudović d.š.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Jovana Perović, spec.adi.građ.		Dio tehničke dokumentacije: GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE	RAZMjera: R=1:25
Saradnici:		Prilog: Tipsko kan.rev.okno	Broj strana: 12
Datum izrade i M.P.: Maj, 2024.		Datum revizije i M.P.:	


Upojni bunar 1






B-B


Perforirani
AB zid





PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul. Radosava Burca bb, telefon 067/006-012, e-mail: office@urbipro.me POS: 30/31-1498/2, PIB: 03059847		INVESTITOR: OŠ "Bajo Jojić" i Srednja Mješovita škola Andrijevica/ Opština Andrijevica	
Objekat: Rekonstrukcija-dogradnja objekta fiskulturne sale u sklopu OŠ "Bajo Jojić" i Srednje Mješovite škole Andrijevica		Lokacija: Branka Deljevića bb, na dijelu katastarskih parcela br. 697 /1, 698, 699/1, Andrijevica	
Glavni inženjer: Dušan Džudović d.ija,		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Jovana Petrović, spec. sci.građ.		Ono tehničke dokumentacije: GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE	MAŠTOKER: R=1:50
Saradnici:		Prilog: Upojni bunar za fekalnu kanal.	Broj priloga: 13
Datum izrade i M.P.: Maj, 2024.		Datum revizije i M.P.:	
		Broj strana:	


RB1






PROJEKTANT:  "URBIPRO" d.o.o., Podgorica, ul. Radosava Burica bb, telefon 067/006-012, e-mail: office@urbipro.me PDV: 30/31-34882-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: OŠ "Bajo Jović" i Srednje Mješovite škole Andrijevica/ Opština Andrijevica	
Opisat: Rekonstrukcija i dogradnja objekta fiskulturne sale u sklopu OŠ "Bajo Jović" i Srednje Mješovite škole Andrijevica		Lokacija: Branika Deletića bb, na dijelu katastarskih parcela br. 697 /1, 698, 699/1, Andrijevica	
Izvrši inženjer: Dušan Džudović d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovoriti inženjer: Jovana Perović, spec. sci. građ.		Naziv projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE	
Serijski broj:		Razmjer: R=1:50	
Datum izrade i M.P.:		Projekat: Upojni bunar RB1	
Maj 2024		Broj strana: 14	
		Datum revizije i M.P.:	


RB2






PROJEKTANT:  URBIPRO d.o.o., Podgorica, ul. Radoslava Burca 3b, telefon 067/666-012, e-mail office@urbipro.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 63059847		INVESTITOR: OS "Bapa Joje" i Srednja Mješovita škola Andrijevica/ Opština Andrijevica		
Objekat: Rekonstrukcija dogradnja objekta Iskušanje saje u sklopu OS "Bapa Joje" i Srednje Mješovite škole Andrijevica		Lokacija: Branke Džetlića bb, na dijelu katastarskih parcele br. 697/1, 698, 699/1, Andrijevica		
Glavni inženjer: Dušan Džudović d.š.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT		
Odgovorni inženjer: Jovana Petrović, spec.scj.građ.		Ime tehničke dokumentacije: GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE	RAZDJELOVA: R=1.50	
Stranica: Upojni bunar RB2				
Datum izrade i M.P.: Maj 2024		Datum revizije i M.P.:		
		Broj stranica: 15		


RB3




PROJEKTANT:  "URBI-PRO" d.o.o., Podgorica, ul. Radosava Burica 10, telefon 067/006-012, e-mail: office@urbipro.me PDV: 30/31-1498747, PIB: 03059847		INVESTITOR: OŠ "Bajo Jović" i Srednja Mješovita škola Andrijevica/ Opština Andrijevica	
Objekat: Rekonstrukcija-dogradnja objekta fiskulturne sale u sklopu OŠ "Bajo Jović" i Srednje Mješovite škole Andrijevica		Lokacija: Branka Odelića bb, na dijelu katastarskih parcela br. 697/1, 698, 699/1, Andrijevica	
Glavni izvođač: Dušan Ožudović d.l.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Jovana Petrović, spec.sci.građ.		Titulacija dokumentacije: GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE	RAZMERA: R=1:50
Saradnici:		Prilog: Upojni bunar-RB3	Broj stranica: 16
Datum izdavanja i m.p.: Maj 2024		Datum revizije i m.p.:	

RB4




PROJEKTANT:  "URBI PRO" d.o.o., Podgorica, ul. Radosava Surica 10, telefon 067/006-012, e-mail: office@urbipro.me PDV: 30/31-1498747, PIB: 03059847		INVESTITOR: OŠ "Bajo Jović" i Srednja Mješovita škola Andrijevice/ Opština Andrijevica	
Objekat: Rekonstrukcija i dogradnja objekta fiskulturne sale u sklopu OŠ "Bajo Jović" i Srednje Mješovite škole Andrijevice		Lokacija: Branka Odelića bb, na dijelu katastarskih parcela br. 697/1, 698, 699/1, Andrijevica	
Glavni izvođač: Dušan Džudović d.o.o.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Opis generalnog inženjeringa: Jovana Perović, spec. sc. građ.		Opis tehničke dokumentacije: GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE	RAZMJERA: R=1:50
Sadržaj:		Prilog: Upojni bunar-RB3	Broj stranica: 17
Datum izdavanja i m.p.: Maj 2024		Datum revizije i m.p.:	


OSNOVA





PRESJEK




REŠETKA




PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burica bb, telefon 067/006-012, e-mail office@urbipro.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: OŠ "Bajo Jojić" i Srednja Mješovita škola Andrijevića/ Opština Andrijevića	
Objekat: Rekonstrukcija- dogradnja objekta fiskulturne sale u sklopu OŠ "Bajo Jojić" i Srednje Mješovite škole Andrijevića		Lokacija: Branka Deletića bb, na dijelu katastarskih parcela br. 697 /1, 698, 699/1, Andrijevića	
Glavni inženjer: Dušan Džudović d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Jovana Perović, spec,sci,grad,		Dio tehničke dokumentacije: GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE	RAZMJERA: R=1:25
Sarađnici:		Prilog: Upojnica za oluk	Broj priloga: 18
Datum izrade i M.P. Maj 2024		Datum revizije i M.P.	



PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burica bb, telefon 067/006-012, e-mail office@urbipro.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: OŠ "Bajo Jojić" i Srednja Mješovita škola Andrijevića/ Opština Andrijevića	
Objekat: Rekonstrukcija- dogradnja objekta fiskulturne sale u sklopu OŠ "Bajo Jojić" i Srednje Mješovite škole Andrijevića		Lokacija: Branka Delečića bb, na dijelu katastarskih parcela br. 697 /1, 698, 699/1, Andrijevića	
Glavni inženjer: Dušan Džudović d.l.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Jovana Perović, spec.sci.građ.		Dio tehničke dokumentacije: GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE	RAZMJERA: R=1:50
Saradnici:		Prilog: BOJLER SA RECIRKULACIJOM	Broj priloga: 19
Datum izrade i M.P. Maj, 2024.		Datum revizije i M.P.	
		Broj strane:	





SPECIFIKACIJA MATERIJALA

	Naziv materijala	
1	T komad 1"-pocinkovani	1
2	Nipl 1"	4
3	Kugla ventil 1"	2
4	Pocinkovana redukcija 1"-3/4"	2
5	Elektroimagnetni ventil DN32(1")+šuplna 9V	2
6	PE poluspojnice DN25-spoljni navoj	2
7	PE poluspojnice DN32-spoljni navoj	1
8	Programator za 2 sekcije tip kao Hunter NODE-200 9V ili sličan	1

PROJEKTANT:



"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica,
ul.Radosava Burica bb, telefon 067/006-012,
e-mail office@urbipro.me
PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847

INVESTITOR:

OŠ "Bajo Jojić" i Srednja Mješovita škola Andrijevice/
Opština Andrijevice

Objekat:

Rekonstrukcija- dogradnja objekta fiskulturne sale u sklopu OŠ "Bajo Jojić" i Srednje Mješovite škole Andrijevice

Lokacija:

Branka Deletića bb, na dijelu katastarskih parcela br. 697 /1, 698, 699/1, Andrijevice

Glavni inženjer:

Dušan Džudović d.i.a.

Vrsta tehničke dokumentacije:

GLAVNI PROJEKAT

Odgovorni inženjer:

Jovana Perović, dipl.inž.građ.

Dio tehničke dokumentacije:

GRAĐEVINSKI PROJEKAT
HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE

RAZMJERA:

R=1:20

Saradnici:

Prilog:

Detalj plastičnog šahta

Broj priloga:


21

Broj strane:


Datum izrade i M.P.


Maj 2024



Datum revizije i M.P.








ovalna kapa požarnog hidranta
slavina hidranta Ø20mm
ventil Ø20mm




PROJEKTANT: <div><div>"URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosave Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail office@urbipro.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847</div></div>		INVESTITOR: OŠ "Bajo Šojić" i Srednja Mješovita Škola Andrijevica/ Opština Andrijevica	
Objekat: Rekonstrukcija-dogradnja objekta fiskulturne sale u sklopu OŠ "Bajo Šojić" i Srednja Mješovite škole Andrijevica		Lokacija: Branka Delatića bb, na dijelu katastarskih parcela br. 697 /1, 698, 699/1, Andrijevica	
Korisnik inženjer: Dušan Džudović d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Jovana Perović, dipl.inž.građ.		Broj tehničke dokumentacije: GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE	KAZNICA: R=1:50
Saradnici:		Prilog: Detalji baštenskog hidranta	Broj priloga: 22
Datum izrade i M.H. Maj 2024		Datum revizije i M.H.	








PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burica bb, telefon 067/006-012, e-mail office@urbipro.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: OŠ "Bajo Jojić" i Srednja Mješovita škola Andrijevice/ Opština Andrijevice	
Objekat: Rekonstrukcija-dogradnja objekta fiskulturne sale u sklopu OŠ "Bajo Jojić" i Srednje Mješovite škole Andrijevice		Lokacija: Branka Deletića bb, na dijelu katastarskih parcela br. 697 /1, 698, 699/1, Andrijevice	
Glavni inženjer: Dušan Džudović d.i.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Jovana Perović, spec.sci.građ.		Dio tehničke dokumentacije: GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE	RAZMJERA: R=1:10
Saradnici:		Prilog: DETALJ OLUČNJAKA	Broj priloga: 23 Broj strane:
Datum izrade i M.P. Maj, 2024.		Datum revizije i M.P.	




Upojni bunar 1





PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul. Radosava Burica bb, telefon 067/006-012, e-mail office@urbipro.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	INVESTITOR: OŠ "Bajo Jojić" i Srednja Mješovita škola Andrijevića/ Opština Andrijevića
Objekat: Rekonstrukcija- dogradnja objekta fiskulturne sale u sklopu OŠ "Bajo Jojić" i Srednje Mješovite škole Andrijevića	Lokacija: Branka Deletića bb, na dijelu katastarskih parcela br. 697 /1, 698, 699/1, Andrijevića
Glavni inženjer: Dušan Džudović d.l.a.	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni inženjer: Jovana Perović, spec.sci.građ.	Dio tehničke dokumentacije: GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
Saradnici:	Prilog: Upojni bunar za fekalnu kanal. Plan pozicija
Datum izrade i M.P.: Maj, 2024.	RAZMJERA: R=1:50
	Broj priloga: 24
	Broj strane:
	Datum revizije i M.P.:








RB1








PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul. Radosava Burica bb, telefon 067/006-012, e-mail office@urbipro.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: OŠ "Bajo Jojić" i Srednja Mješovita škola Andrijevića/ Opština Andrijević	
Objekat: Rekonstrukcija- dogradnja objekta fiskulturne sale u sklopu OŠ "Bajo Jojić" i Srednje Mješovite škole Andrijevića		Lokacija: Branka Deletića bb, na dijelu katastarskih parcela br. 697 /1, 698, 699/1, Andrijević	
Glavni inženjer: Dušan Džudović d.l.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Jovana Perović, spec.sci,grad.		Dio tehničke dokumentacije: GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE	
Saradnici:		Prilog: Upojni bunar-RB1 Plan pozicija	RAZMJERA: R=1:50 Broj priloga: 25 Broj stranica:
Datum izrade i M.P. Maj 2024		Datum revizije i M.P.	






PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul. Radosava Burica bb, telefon 067/006-012, e-mail office@urbipro.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: OŠ "Bajo Jojić" i Srednja Mješovita škola Andrijevića/ Opština Andrijević	
Objekat: Rekonstrukcija- dogradnja objekta fiskulturne sale u sklopu OŠ "Bajo Jojić" i Srednje Mješovite škole Andrijevića		Lokacija: Branka Deletića bb, na dijelu katastarskih parcela br. 697 /1, 698, 699/1, Andrijevića	
Glavni inženjer: Dušan Džudović d.l.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Jovana Perović, spec.sci,grad.		Dio tehničke dokumentacije: GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE	
Saradnici:		Prilog: Upojni bunar-RB3 Plan pozicija	RAZMJERA: R=1:50
Datum izrade i M.P.: Maj 2024		Broj priloga: 27	Broj strane:
Datum revizije i M.P.:			

RB4





PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul. Radosava Burica bb, telefon 067/006-012, e-mail office@urbipro.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847		INVESTITOR: OŠ "Bajo Jović" i Srednja Mješovita škola Andrijevića/ Opština Andrijevića	
Objekat: Rekonstrukcija- dogradnja objekta fiskulturne sale u sklopu OŠ "Bajo Jović" i Srednje Mješovite škole Andrijevića		Lokacija: Branka Deletića bb, na dijelu katastarskih parcela br. 697 /1, 698, 699/1, Andrijevića	
Glavni inženjer: Dušan Džudović d.l.a.		Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT	
Odgovorni inženjer: Jovana Perović, spec.sci.građ.		Dio tehničke dokumentacije: GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE	
Saradnici:		Prilog: Upojni bunar-RB4 Plan pozicija	RAZMJERA: R=1:50
Datum izrade i M.P.: Maj 2024		Broj priloga: 28	Broj strane:
Datum revizije i M.P.:			

Upojni bunar 1




- $\alpha_0=5\text{cm}$ - zaštitni sloj za temelje
- $\alpha_0=4\text{cm}$ - zaštitni sloj za podrumске zidove
- $\alpha_0=2\text{cm}$ - zaštitni sloj za ploče
- C25/30 - klasa betona
- B500B - vrsta armature za šipke
- MA 500/560 - vrsta armature za mreže



PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burica bb, telefon 067/006-012, e-mail office@urbipro.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	INVESTITOR: OŠ "Bajo Jojić" i Srednje Mješovita škola Andrijevića/ Opština Andrijevića		
Objekat: Rekonstrukcija-dogradnja objekta fiskulturne sale u sklopu OŠ "Bajo Jojić" i Srednje Mješovite škole Andrijevića	Lokacija: Branka Deletić bb, na dijelu katastarskih parcela br. 697 /1, 698, 699/1, Andrijevića		
Glavni inženjer: Dušan Džudović d.ia.	Vrata tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKT		
Odgovorni inženjer: Jovana Perović, spec.sci,grad,	Dio tehničke dokumentacije: GRAĐEVINSKI PROJEKT HIĐROTEHNIČKE INSTALACIJE		RAZMJERA: R=1:50
Saradnici:	Prilog Plan armature Upojni bunar za fekalni kanal.	Broj priloga: 29	Broj strane:
Datum izrade i M.P. Maj, 2024.	Datum revizije i M.P.		

Technical drawing of a building floor plan showing structural elements and dimensions. The drawing includes a central rectangular area with a diagonal line and a circular feature. Dimensions are provided in meters (m) and millimeters (mm). Key labels include:

- 2 3x2Rø12
- 9 10RUØ8/15
- 10 21RUØ8/15
- 9 7RUØ8/15
- 7 7RUØ8/15
- 10 31RUØ8/15
- 10 13RUØ8/15
- 3
- 32
- IV.0.12
- 43
- Q.335
- +779.98
- 2 3x2Rø12
- 25
- 160
- 210
- 25
- 400
- 450
- 25

[illegible]


Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and annotations:





- Top View:**
 - Overall dimensions: 85 (width) x 140 (length).
 - Internal dimensions: 30 (left margin), 25 (central width), 30 (right margin).
 - Bottom edge features: 6 RUØ10 L=252 (78) (bottom center), 40 (bottom corners).
 - Top edge features: 6 RUØ10/20 (top left), 4 RØ8/15 (top center), 4 RØ8/15 (top right).
 - Right edge features: 776.86 (top right), 776.36 (bottom right).
 - Bottom edge features: 85 (bottom center), 75 (bottom left).
- Side View:**
 - Overall height: 140.
 - Internal height: 50.
 - Top edge features: 17 (top right), 140 (top center).
 - Bottom edge features: 17 (bottom right), 140 (bottom center).
- Annotations:**
 - POS TT r 1:25 (top center).
 - II Q-335 (top right).
 - II Q-335 (top right).
 - (12 RUØ8 L=297 (76) (bottom right).

Technical drawing of a mechanical part with dimensions and callouts:


- Top view: A square with side length 17. A circular feature is centered on one side, with a diameter of 17. A dimension line indicates a distance of 17 from the center of the circle to the top edge.
- Side view: A rectangular profile with a total height of 60. A circular feature is centered on the front face, with a diameter of 17. A dimension line indicates a distance of 17 from the center of the circle to the top edge.
- Callouts:
 - ① 2RØ14: Points to the top-left corner of the part.
 - ② 2RØ14: Points to the top-right corner of the part.
 - ③ RUØ8 L=86 (82): Points to the top edge of the part.
 - ④ RUØ8 L=137 (164): Points to the bottom edge of the part.

- $\alpha_0=5\text{cm}$ - zaštitni sloj za temelje
- $\alpha_0=4\text{cm}$ - zaštitni sloj za podrumске zidove
- $\alpha_0=2\text{cm}$ - zaštitni sloj za ploče
- C25/30 - klasa betona
- B500B - vrsta armature za šipke
- MA 500/560 - vrsta armature za mreže


PROJEKTANT:  "URRI_PRO" d.o.o., Podgorica, ul. Radosava Burica bb, telefon 067/006-012, e-mail office@urripro.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	INVESTITOR: OŠ "Bajo Jokić" i Srednja Mješovita škola Andrijevića/ Opština Andrijevića		
Objekt: Rekonstrukcija- dogradnja objekta fiskulturne sale u sklopu OŠ "Bajo Jokić" i Srednje Mješovite škole Andrijevića Glavni inženjer: Dušan Đždović d.l.a.	Lokacija: Branka Đalečić bb, na dijelu katastarskih parcela br. 697 /1, 698, 699/1, Andrijevića Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT		
Odgovorni inženjer: Jovana Perović, spec.sci,grad, Saradnici:	Dio tehničke dokumentacije: GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE Prilog: Plan armature Upojni bunar-RB1		RAZMJERA: R=1:50 Broj strana:
Datum izrade i M.P. Maj 2024	Datum revizije i M.P.		




230
Plan armature zidova Z1 i Z2 (kom. 2)




Plan armature zidova
Z3 i Z4 (kom. 2)





detalji spoja zidova



DETALJ POSTAVLJANJA DISTANCERA
1/m²













Plan armature temeljnih traka



Napomena:


- napomena:**
- $a_0=5\text{cm}$ - zaštitni sloj za temelje
 - $a_0=4\text{cm}$ - zaštitni sloj za podrumске zidove
 - $a_0=2\text{cm}$ - zaštitni sloj za ploče
 - C25/30 - klasa betona
 - B500B - vrsta armature za šipke
 - MA 500/560 - vrsta armature za mreže

PROJEKTANT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul.Radosava Burica bb, telefon 067/006-012, e-mail office@urbipro.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 03059847	INVESTITOR: OŠ "Bajo Jojić" i Srednja Mješovita škola Andrijevića/ Opština Andrijevića
Objekat: Rekonstrukcija-dogradnja objekta fiskulturne sale u sklopu OŠ "Bajo Jojić" i Srednje Mješovite škole Andrijevića	Lokacija: Branka Deletić bb, na dijelu katastarskih parcela br. 697 / 3 698, 699/1, Andrijevića
Glavni inženjer: Dušan Džudović d.i.a.	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVNI PROJEKAT
Odgovorni inženjer: Jovana Perović, spec.sci.grad,	Dio tehničke dokumentacije: <div> <div> GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE </div> <div> RAZMJERA: R=1:50 </div> </div>
Saradnici: Datum izrade i M.P. 3) Maj 2024	Prilog: Plan armature Upojni bunar-RB3 32 Datum revizije i M.P.



Napomena:

- $a_0=5\text{cm}$ - zaštitni sloj za temelje
- $a_0=4\text{cm}$ - zaštitni sloj za podrumске zidove
- $a_0=2\text{cm}$ - zaštitni sloj za ploče
- C25/30 - klasa betona
- B500B - vrsta armature za šipke
- MA 500/560 - vrsta armature za mreže

PROJEKAT:  "URBI.PRO" d.o.o., Podgorica, ul. Radovana Burića bb, telefon 067/006-012, e-mail: gres@urbi.pro.me PDV: 30/31-14987-7, PIB: 07059847		INVESTITOR: OS "Bajp Jojce" i Srednja Mješovita škola Andrijevica/ Opština Andrijevica	
Opisatelj: Rekonstrukcija- dogradnja objekta fiskulturne sale u sklopu OS "Bajp Jojce" i Srednje Mješovite škole Andrijevica	Lokacija: Branka Deletić bb, na dijelu katastarskih parcela br. 697 /1, (698, 699), i Andrijevica	Vrsta tehničke dokumentacije: GLAVINI PROJEKAT	BAZN. JEDINICA: R=1:50
Izdavao izdavač: Dušan Džidović d.j.a.,		Naziv objekta: GRAĐEVINSKI PROJEKAT HIDEOTHEHNIKE INSTALACIJE	
Odgovoran inženjer: Jovana Perović, spec.izl.grad.		Prilog: Plan armature Uopojni bunar-RB4	Broj priloga: 33 Broj stranica:
Datum izdavanja i m.p.: Maj 2024		Datum revizije i m.p.:	